

bosansko-hercegovački magazin

# Europa

decembar 2013

„Konstitutivni“ protiv „Ostalih“

Podijeljena odgovornost

Intervju: Franz-Lotar Altman

**U OVOM BROJU POKLON: KALENDAR ZA 2014. GODINU!**

ISSN 1939-3423



# **ADVOKATSKA KANCELARIJA**

## **Aleksandra H. Bronsted, PC**

*Attorney at Law*



**Aleksandra H. Bronsted**

**Osobne ozljede zadobivene:**

**Na radu/Workers' compensation**

**U saobraćajnim nesrećama/automobile accidents**

**Pri padu/slip and fall**

**Korišćenjem neispravnih proizvoda/product liability**

**Medicinske greške/medical malpractice**

**6065 Lake Forrest Dr.**  
**Suite 200**  
**Atlanta, GA 30328**



**Porodično pravo/Divorce**

**Krivično pravo/Criminal Law**

**D.U.I**

**Phone: (770) 451-3818 • Fax: (770) 451-3922**

*Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!*

## U ovom broju:

### 4 Komentar

„Konstitutivni“ protiv „Ostalih“

### 10. Aktuelna kriza u BiH

Podijeljena odgovornost

### 16 Intervju:

Franz-Lotar Altman:

BiH je u rangu Konga

### 20 Polemika:

Vodi li Turska neoosmansku politiku

na Balkanu

### 24-25 Kalendar za 2014.

### 32 Nauka

### 34 Automobili

### 36 Film

### 38 Sport

### 39 Muzika

### 42 Horoskop

### 43 Zabava

### 46 Oglasi

PROUD MEMBER

Gwinnett Chamber 

*Sretnu i uspješnu Novu 2014.  
Vam želi ekipa Europa Magazina!*



*Svim čitaocima katoličke vjeroispovijesti  
želimo sretan i čestit Božić*

FOREIGN LANGUAGE SERVICES LLC

**Vesna Galtere**

**OVLAŠTENI SUDSKI TUMAČ ZA BOSANSKI I HRVATSKI  
JEZIK**

usluge prevodjenja na sudu, kod liječnika i dr.  
ovjereni prijevodi dokumenata: vjenčani, rodni list i sl.

**Registered and Licensed Court Interpreter  
for Bosnian and Croatian language**

Cell: 404-735-4383

Fax: 480-247-4567

[vgaltere@gmail.com](mailto:vgaltere@gmail.com)

[vgaltere@foreignlanguageservices.net](mailto:vgaltere@foreignlanguageservices.net)

Europa Magazine je partner Hayat TV-a za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayat PLUS. Kontaktirajte nas putem telefona: 678 743 5731 ili mailom na [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info). Uvjerite se i sami da je reklamiranje na televiziji pristupačnije nego što mislite!

  
**HAYAT  
PLUS**

tel.: + 387 33 580 900

fax: + 387 33 580 909

[prodaja@hayat.ba](mailto:prodaja@hayat.ba)

[www.hayat.ba](http://www.hayat.ba)

# „Konstitutivni“ protiv „Ostalih“

**O**samnaesta godišnjica parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, povodom koje su obnovljene već mnogo puta vođene rasprave na temu: je li Dejton „ludačka košulja“ ili temelj trajno „mirne Bosne“, pokazala je u do sada najdramatičnijoj mjeri potpuno odsustvo bilo kakve ideje o tome kako da se u nekoj kreativnoj primjeni tog, malo iznuđenog-malo nametnutog, pa zato i nesavršenog akta počne uspostavlјati „funkcionirajuća država“.

U kakvim se krajnostima kreću razmatranja budućnosti dejtonske Bosne i Hercegovine čak i u okviru samo jedne partije i u interpretaciji njenog neupitnog vođe demonstrirao je i ovih dana predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik: on sam se nebrojeno puta do sada izjašnjavao za dosljedno poštovanje „slova dejtonskog ugovora“ – zahtijevajući obustavu novih, pa i reviziju već donesenih, međunarodnih odluka o proširenju nadležnosti državnih organa – a istovremeno njegov kabinet objavljuje dokument naslovljen „Dejtonska struktura BiH i pravni položaj Republike Srpske“ u kojem se Bosni i Hercegovini nude samo dva moguća ishoda: ili konfederacija s dejtonskim nadležnostima ili raspad na tri etničke teritorijalne jedinice.

On je i ovih dana, nastupajući na tribini na Pravnom fakultetu u Beogradu, ostao dosljedan tom istovremenom zaklinjanju u „slovo Dejtona“ i zagovaranju u osnovi antidejtonskih rješenja: rekao je kako je za Bosnu najbolje da se dogovori njen miran raspad, da Republika Srpska postane država, ponavljajući kako će o tome jednog dana biti raspisan i referendum „i protiv tog referenduma niko ništa neće moći“. Taj scenarij – po kojem je entitet država a država tek „sporazumna zajednica“ – direktno je suprotan „slovu Dejtona“ jer on je potvrdio međunarodno priznatu državnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i nijednom odredbom ne uspostavlјa entitete kao države u državi.

„Zapaljiva retorika“, kako se u međunarodnim izvještajima o političkom stanju u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini kvalifikuju uporni verbalni ispadi predsjednika Republike Srpske i njegovo zalaganje za referendum o njenoj državnosti, u osnovi služi samo njegovim ličnim političkim interesima: u očima srpskih

birača učvršćuju njegov prestiž kao najistaknutijeg predstavnika „vitalnih nacionalnih interesa“, bez ikakve perspektive međunarodnog priznanja takvog čina, i istovremeno – u ponavljanju istih predvidivih reakcija u Sarajevu – razotkrivaju odsustvo bilo kakve vizije o funkcionirajućoj državi u federaciji i posebno u vrhovima bošnjačke politike.

Dodik je već na počecima svog uspona u vrh srpske politike otkrio magičnu moć igranja na nacionalnu kartu u osvajanju vlasti: pripisuje mu se kako je još prije deset godina o tome rekao: „Kad na predizbornim skupovima govorim o integracijama, Evropi, pravnoj državi, ekonomiji, budućnosti ... na mitinzima imam pozorišnu publiku. A onda bacim parolu ‘Ne damo Republiku Srpsku!’ i završio sam posao. Niti ja, niti oni, ne znamo šta to znači, ko nam je otima, ali dotadašnja pozorišna publika provri i odatle se regrutuje i dobar dio mojih birača“.

Ali, dok je vodeći srpski političar transparentan da transparentniji ne može biti u zalaganju za „raspad kao najbolje rješenje“, bosanskohercegovačka javnost – zaokupljena verbalnom „dodikovštinom“ – ne pridaje ni približno istu težinu izjavama i političkim projektima u federaciji koji gotovo jednako pot-

kopavaju bosanskohercegovačku državnost.

Zalaganje vodećih hrvatskih partija za „treći entitet“, odnosno „teritorijalizaciju konstitutivnosti“, pokušaj je oživljavanja ratnog projekta „Herceg’ Bosne“ i on nailazi na podršku u Republici Srpskoj, pored ostalog u vidu najnovije najzvaničnije tvrdnje kako Bosna može opstati jedino kao konfederacija s dejtonskim nadležnostima ili se raspasti na tri etničke teritorijalne jedinice. Zalaganje za takav ishod, osim što je očito protivno „slovu Dejtona“, potpuno zanemaruje zastrašujući potencijal otvaranja pitanja kako bi se geografski odredile „tri etničke teritorijalne zajednice“ i da li bi u tom povratku crtanju karata baš sve ostalo na nivou dejtonskog, 51-49 posto, razgraničenja. Ono, takođe, previđa ključnu lekciju iz devedesetih: uvođenje etničkih mapa u takozvani mirovni proces bilo je prije poziv na „etničko čišćenje“ nego doprinos rješavanju problema.

Kontradikcije u Dodikovom istovremenom zalaga-



nju za „slovo Dejtona“ i za raspad Bosne i Hercegovine – samo na drugi način – prisutne su i u javnom angažmanu najisturenijeg predstavnika bošnjačke politike Bakira Izetbegovića. On govori o tome kako se nesavršenosti dejtonskog sporazuma mogu prevazići u procesu ispunjavanja uslova za približavanje Evropskoj Uniji ali istovremeno povodom zahtjeva za obezbjeđenje „grupe nacionalnih predmeta“ bošnjačkoj djeci u Republici Srpskoj izjavljuje: „Ovo je vjerovatno najbitije političko pitanje u ovom času u BiH i bitnije od rješavanja predmeta Sejdić-Finci. Pogledajte koliku energiju međunarodna zajednica u BiH troši na rješavanje pitanja Ostalih, a ovdje se krše prava konstitutivnih naroda

i nemamo nikakvu reakciju međunarodne zajednice.“

Ne ulazeći ovdje u prava na jednakost u obrazovanju, Izetbegovićevo rangiranje „konstitutivnih“ i „Ostalih“ pokazuje potpuno nerazumijevanje evropske ideje i standarda jednakih ljudskih prava u kojima ličnost ima jednaka prava kao i „narod“ i u kojima jedno ne može biti važnije od drugog. To objašnjava i zašto ni nakon svih obećanja i nagovještaja sporazuma – Bosna i Hercegovina nikako da napravi makar i simboličan prvi korak prema Evropi.

Kemal Kurspahić  
Radio Slobodna Evropa



**DMS**

**Dino Multi-Services**

PREVODI, NOTARSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

**Pružamo usluge:**

- Notara, Apostille (međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

**CENTAR ZA MALU PRIVREDU**  
NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.  
LAWRENCEVILLE, GA 30043  
E-MAIL: DKRGO@BELLSOUTH.NET

**tel.(678)429-4353**

KRGO DINO

**LERO TRAVEL**  
Phone 404-660-0910  
Enver Šejtanić



1405 Wheatfield Drive  
Lawrenceville, GA 30043

enver@lerotravel.com  
Save money Book online

**www.lerotravel.com**

**JEFTINE AVIONSKE KARTE LLC**  
Samo Ptice Lete Jeftinije



**Jazmir Bešlija**  
owner

336 Springhaven Rd,  
Lawrenceville, GA 30046

Tel 770.963.9684 ili 770.963.9685

Fax 888.404.8088  
TravelBiH@Hotmail.com  
www.TravelBiH.com

**LION TAIL**  
REALTY, LLC



PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?  
ZA MENE BITI REALTOR ZNAČI  
MNOGO VIŠE OD PRODAJE KUĆE  
MOJE USLUGE SU FOKUSIRANE NA  
USPJEH U OSTVARENJU VAŠIH SNOVA



**Direct:**  
**(678) 735-8397**  
Suada@LionTailRealty.com  
LionTailRealty.com

**Suada Nisic Realtor®**  
HUD Expert, Buyer's Advocate, Listing Specialist



# Državnost se osporava unutar BiH

1943. godine je u Mrkonjić Gradu održano prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH (ZAVNOBIH). Istoričari uglavnom ne osporavaju značaj ZAVNOBIH-a (Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH) koje je, kako kažu, na sjednici u Mrkonjić Gradu 1943. godine učvrstilo temelje državnosti moderne BiH. Pri tome ističu da tragovi državnosti ove zemlje sežu i u daleku prošlost. a

„Bosna spada u red onih evropskih zemalja koje vuku korijene još iz 8. i 9. vijeka“, kaže bh. istoričar profesor Enver Imamović. On podsjeća i na pisana svjedočanstva o bosanskoj državnosti, među kojima poseban značaj ima Povelja Kulina bana iz 1189. godine kao „najstariji bosanski državni dokument“.



„Bosnu su stoljećima svojatali, kako sa istoka tako i sa zapada, no ona je uvijek imala snage, ako ne da se odupre moćnim osvajačima poput Osmanske imperije ili Austrougarske, onda barem da izrazi bunt ili da pokuša vratiti svoju državnost“, kaže Imamović ističući da je do jednog od takvih pokušaja došlo i 1830. godine.

„U to vrijeme Bosna je bila pod vlašću Osmanske imperije i tada je Husein Gradašćević poveo ustanak, pokret za oslobođenje od Turske, ali bez uspjeha“, kaže Imamović. Govoreći o ZAVNOBiH-u, Imamović ističe da je to jedan od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji ove zemlje. „Tada je, između ostalog, zaključeno da je BiH domovina Srba, Hrvata i muslimana te drugih koji u njoj žive“, kaže Imamović.

Državnost BiH osporavana je i u postdaytonskom periodu iako ova zemlja ima svoju vojsku, stabilnu valutu, pravosuđe, jedinstven tržišni prostor, graničnu službu i druge državne institucije. Osporavanja uglavnom stižu iz Republike Srpske (RS) čiji zvaničnici imaju običaj reći kako su svi državni atributi BiH nametnuti od strane međunarodne zajednice.

„Nekada su u osporavanju bh. državnosti prednjačili njeni susjedi, a sada osporavanja dolaze uglavnom unutar same BiH“, kaže politički analitičar Almir Terzić.

„Unutar BiH nedostaje političke volje za jačanjem njene

državnosti, odnosno za jačanjem institucija BiH. Jedna polovina zemlje slavi jedan praznik, polovina njenog drugog dijela slavi drugi praznik, a treći njen dio ima neke svoje sisteme po kojima praznuje određene stvari. To je jedan od najupečatljivijih pokazatelja trenutnog stanja BiH“, kaže Terzić.

**Jovana Kljajić: „Dosta mi je, predsjedniče Srpske, vaših nebuloza“**

Predsjednik RS-a Milorad Dodik se i uoči 25. novembra 2013. godine obratio zvaničnicima međunarodne zajednice pozivajući ih da ne učestvuju u obilježavanju Dana državnosti BiH jer time „krše Daytonski sporazum“. No, upravo je Daytonski sporazum, kako je to ranije pojasnio njegov vrhovni tumač visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, odredio koji će se praznici obilježavati u BiH.

„Vijeće za implementaciju mira odlučilo je da se u BiH obilježavaju tri državna praznika, 1. januar, 1. maj i 25. novembar. Ta odluka donesena je na osnovu Daytonskog sporazuma prema kojem ‘svi zakoni, koji su na snazi na teritoriji BiH u trenutku kada (daytonski) ustav stupi na snagu, ostaju na snazi dok drugačije ne odredi nadležni organ vlasti BiH‘“, pojasnio je Inzko.

No, u RS-u je sve više onih koji, prema tvrdnjama analitičara, uočavaju da je i Dodikovo osporavanje državnosti BiH u funkciji opstanka na vlasti.

Nakon što je nedavno pred beogradskim studentima po ko zna koji put osporavao državnost BiH i govorio o raspadu ove zemlje, entitetskom predsjedniku se otvorenim pismom obratila i studentica iz Mrkonjić Grada, Jovana Kljajić.

„Predsjedniče, pitam se o čemu vi to pričate? Kakvo otcepljenje koje najavljujete već godinama, samo nikako da konačno ispunite svoje obećanje? Gdje ćemo to mi, Srbi iz BiH otići? Dosta mi je, predsjedniče Srpske, vaših nebuloza koje nažalost pokreću masu! Da ste bar jedini, ali niste. Ista situacija i u Federaciji. Kao da ste zajedno izučavali politički marketing, pa znate na koga bacate udicu pred političke izbore. Ja vam nikad neću pripadati toj masi, jer razmišljam razumom, niti ću ikad pristati na demokratski mirni raspad BiH, to je moja država!“, kaže između Jelena Kljajić.

**Nije sve ni u politici**

„Srećom, politika nije jedina koja utiče na svijest građana i oblikuje odnos prema državi“, podsjeća urednik sportskog programa BH radija 1 Adnan Ljubović. On kaže da je uspjeh nogometne reprezentacije BiH u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Brazilu ujedinio građane ove zemlje uprkos brojnim političkim i nacionalnim problemima.

Ljubović vjeruje da „polako dolazi vrijeme“ kada će sportski uspjesi Bosanaca i Hercegovaca na sličan način djelovati i na društvene prilike u BiH, pa i odnos prema državnosti. „To je bio slučaj i u ovim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo kada je naša reprezentacija pobrala simpatije cijele bh. javnosti, bez obzira na to odakle dolazili ti ljudi koji vole sport, koji vole nogomet“, kaže Ljubović.

# Michael E. Carroll & Associates, LLC Attorneys At Law

**Michael E. Carroll, Esq.  
&  
Christopher S. Walker, Esq.**



Michael Carroll

Christopher Walker

## **Radimo u oblastima:**

**Osobne povrede zadobivene:**

- \* Na radu  
Worker's compensation**
- \* U saobraćajnim nesrećama  
Car accident**
- \* Krivično pravo  
Criminal Law**
- \* Bankroti**
- \* DUI**

**Call:**

**Satellite Court  
2250 Satellite Boulevard, N.W.  
Suite 205  
Duluth, GA 30097**

**678-473-9472**

**Advokati s dugogodišnjim iskustvom u radu s osiguravajućim društvima, sada mogu svojim iskustvom pomoći u rješavanju Vašeg slučaja.**

**- PREVODILAC NA RASPOLAGANJU -**

# Uvrđen prijedlog budžeta za 2014.

Vlada Federacije BiH /FBiH/ je, nakon što je Parlament FBiH usvojio ponuđene nacрте, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila na usvajanje prijedloga budžeta za 2014. godinu u iznosu od 2.357.715.456 KM i zakona o njegovom izvršenju.

Generalni sekretarijat Vlade FBiH zadužen je da pripremi pismo koje će biti poslato u oba doma Parlamenta FBiH, u kojem će biti ukazano na obavezu da, prema dinamici utvrđenoj sa Međunarodnim monetarnim fondom, budžet za 2014. i zakon o njegovu izvršenju budu usvojeni najdalje do kraja mjeseca, saopšteno je iz federalne Vlade.

Prema utvrđenom Prijedlogu, budžet za iduću godinu iznosi 2.357.715.456 KM, čime je za 143,5 miliona KM ili 6,5 odsto veći od ovogodišnjeg.

Rashodovna strana budžeta FBiH za 2014. godinu odraz je striktnog provođenja mjera restriktivne javne potrošnje, kao jednog od prioriteta ekonomske politike, ne samo u idućoj, već i u godinama koje slijede.

Cilj federalne Vlade je obezbjeđivanje makroekonomske, poboljšanje fiskalne stabilnosti, transparentnosti i povećanje odgovornosti, uz obezbjeđivanje stabilnosti finansijskog sektora, restrukturisanje javne potrošnje i očuvanje socijalne stabilnosti i socijalne pravde. Teži se očuvanju tržišta rada i povećanju zaposlenosti kroz pokretanje javnih radova, te reformi javne uprave.

U Prijedlog budžeta ugrađen je i prijedlog Parlamentarne komisije Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH odgovornog za reviziju da sredstva za reprezentaciju, naknade za službena putovanja, za rad u komisijama i za ugovore o djelu u 2014. godini budu umanjena za 20 odsto u odnosu na budžet iz 2012. godine, za ona tijela koja su dobila negativno revizorsko mišljenje.

Na osnovu revizorskog izvještaja, to se odnosi na federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

Ministarstvo za pitanja boraca i invalida rata, Ministarstvo pravde, Ministarstvo rada i socijalne politike i Federalnu upravu Civilne zaštite, a ukupno umanjeње sredstava za ovih pet institucija iznosi 362.000 KM.

Ove godine je prvi put u planiranju budžeta, a polazeći od definisanih politika federalne Vlade, da je planirano 1,4 miliona KM za institucije nauke i kulture od značaja za BiH.

Prijedlog zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2014. godinu definiše prioritete: otplate kamata, spoljnog i unutrašnjeg duga, transferi za boračke invalidnine i druga davanja, neratne i invalidnine za civilne žrtve rata, plate i naknade zaposlenih, transfer za poljoprivredu i razvojni projekti, transfer za raseljena i izbjegla lica.

Među prioritetima u federalnom budžetu za narednu godinu su i tekući transferi kantonima i nižim nivoima vlasti, javnim preduzećima i kapitalne investicije.

Federalna Vlada je, između ostalog, dala saglasnost na prijedloge finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2014. godinu.

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Program rada za iduću godinu koji se temelji na Programu rada Vlade FBiH za mandantni period od 2011. do 2014. godine.

Planom rada za 2014. godinu definisani su strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će provoditi svako federalno ministarstvo.

Strateški ciljevi i programi koje će federalna Vlada preduzeti odnose se na dalje usaglašavanje domaćeg sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i državne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.



**NAJPRISTUPAČNIJE CIJENE REKLAMIRANJA  
NA TELEVIZIJI!**



***Imate biznis? Želite više posla?  
Oglašavajte se i Vi na televiziji!***



**1-877-747-6097 :: [info@europlus.tv](mailto:info@europlus.tv)**

*Reklamirajte Vaš biznis za samo*

**\$250 mjesečno**

*(dužina trajanja ugovora 6 mjeseci)*

*Privatne poruke i mali oglasi*

**\$100 mjesečno**

*(bez ugovora)*

# Akutna kriza u BiH: Podijeljena odgovornost

**S**umorno ozračje nepunu godinu uoči novih opštih izbora po svemu najavljuje fortissimo permanentne krize u BiH, zemlji sa armijom od preko pola miliona nezaposlenih, galopirajućim brojem novih desperadosa koji plaćaju dividende kriminalne privatizacije, nekažnjavanja korupcije vulgaris, globalne krize itd. BiH danas rapidno zaostaje na tzv. 'evropskom putu' za kompletnim ostatkom regiona i to sve u prisustvu glomazne reprezentacije ozbiljno zabrinute međunarodne zajednice inkarnirane u liku Visokog predstavnika (OHR), kao i Posebnog predstavnika EU (EUSR) u BiH. U datoj konstalaciji, autor ovog teksta, kroz retrospektivu ključnih događaja i kontakata u svojstvu diplomate-sudionika raspada SFRJ i stvaranja post-daytonske BiH, traži odgovor na pitanje svih pitanja: da li je u Daytonu zapravo kovertiran epitaf za (ne)održivu cjelovitu BiH, prvenstveno zbog 'konzistentnog' post-ratnog odsustva unutrašnjeg državotvornog konsenzusa, čime je realno umanjena geostrateška vrijednost BiH za Zapad - u odnosu na ostatak manje-više problematičnih zemalja regiona. Ili, još ima nade za prijem cjelovite, multietničke BiH u euro-atlantski klub...

U danima i mjesecima ispred nas, politički pejzaž u BiH će izvjesno biti u fokusu planetarne medijske pažnje, uporedive jedino sa onom iz vremena održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu (1984). Naime, izborna 2014. godina koincidira sa međunarodnim obilježavanjem stogodišnjice Sarajevskog atentata (1914), kojim je otpočeo Prvi svjetski rat. U svakom slučaju, svježe i ohrabrujuće djeluju neki nastupi i poruke nove političke elite koja se ubrzano artikulira i postrojava.

## KAKO JE POČELO

Moj predratni beogradski, pa ratni briselski i poratni, haaški prijatelj Mirko Klarin, vjerovatno jedan od najboljih novinara sa ovih prostora napisao je u maju 1991. godine naslovne hrabar i alarmantan tekst u beogradskoj „Borbi“ pod naslovom „Nirnberg sada“, sa glavnom porukom: „...Očigledno je da se priprema rat. Kada bi se oni koji izazivaju mržnju unapred doveli pred sud, rat bi mogao da se izbegne“. Nažalost, ovo dramatično predskazanje se obistinilo i otpočeo je rat sa svim slučenim i neslučenim pošastima.

Dvije godine kasnije, Rezolucijom 827 Vijeća sigurnosti UN 1993. godine, osnovan je Haaški tribunal za počinjene zločine na prostoru bivše Jugoslavije (ICTY), prvi međunarodni tribunal za ratne zločine od procesa u Nirnbegu i Tokiju. U dokumentima UN, kao tvorac ideje navodi se Mirko Klarin koji do danas učestvuje u dugom procesu suočavanja sa onim na šta je svojevremeno glasno upozorio - i to u zenitu političkog uspona Vožda (Slobodana Miloševića) - budućeg haaškog

klijenta. Zahvaljajući Klarinovom integritetu, 1998. godine je osnovana novinska agencija Sense, koju sa njim čini grupa sjajnih novinara iz Sarajeva, Beograda i Zagreba. Iz nedjelje u nedjelju, Sense već godinama šalje iz Haaga TV-izvještaje, kao neumoljiv kontrapunkt domaćim/rašomonskim interpretacijama svega onoga šta nam se ovdje dešavalo u posmatranom periodu

## KALVARIJA DAYTONSKE BiH

U međuvremenu, na međunarodnoj sceni desili su se događaji ključni za sudbinu međunarodno priznate Republike BiH kao preludij za Opšti mirovni sporazum u Daytonu: prvo, Washingtonski sporazum (1994) o osnivanju Federacije BiH; i zatim Ženevska izjava/dokument o priznanju Republike Srpske (1995). Indikativno je da su i jedan i drugi dokument izvučeni iz Holbrookovog šešira i prihvaćeni relativno glatko od strane najvišeg rukovodstva u Sarajevu, za razliku od teških pregovora o razgraničenju novonastalih entiteta koji su uslijedili decembra iste godine u Daytonu.

Federacija Bošnjaka i Hrvata (Washingtonski sporazum) zapravo je patrljak ideje o Konfederaciji BiH i Hrvatske. U finalnoj verziji, projekat 'krnje' Federacije BiH je proizvod zaziranja nekih evropskih državnika od izdvojenog, etnički ekskluzivnog muslimanskog/bošnjačkog entiteta „unutar evropskog kršćanskog tkiva“ (Njihov advokat i glasnogovornik bio je tada predsjednik Miteran za kojeg upućeni eksperti inače tvrde da je bio maestralan političar na domaćoj i katastrofalan autsajder na međunarodnoj sceni). Istovremeno, Federacija Muslimana/Bošnjaka i Hrvata je dijelom bila i znakovita poruka Zapadu nikad previše simpatičnom predsjedniku Tuđmanu spram njegovog kontroverznog, nerijetko karikaturnog odnosa prema Beogradu i Sarajevu.

Daytonski sporazum jeste donio mir nakon gotovo četiri godine užasa rata. Ali po koju cijenu. Naime, beskraino zabrinjava činjenica da je tamo od gotovog ispala veresija. U Daytonu je hladno amputirana 'Republika' iz imena međunarodno priznate punopravne članice UN (1992) Republike Bosne i Hercegovine, kojoj je u međuvremenu, embargom na uvoz oružja potenciranim nezgodnom geografijom, drastično reducirano legitimno pravo na odbranu od dvostruke agresije, konvertovane u „građanski rat svih protiv svih“. Umjesto zaštite integriteta punopravne članice UN-a u skladu sa Poveljom Svjetske organizacije, u Daytonu je inaugurisan globalno ekstravagantan administrativni unikat - virtualna tvorevina 'Bosna i Hercegovina' koju od danas čine: unitarna Republika Srpska; preskupa i nefunkcionalna Federacija BiH (sa više ministarstava, parlamenata i čega-sve-ne od svih zemalja Zapadnog Balkana zajedno); plus poseban, Brčko Distrikt BiH.

Nedavna inicijativa Ambasade SAD za reformu Federacije BiH bila je pozdravljena u bh. javnosti. Nažalost, nakon višemjesečnog rada mješovite grupe eksperata, ponuđen je

## PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?

Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- \* Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- \* Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- \* Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- \* Foreclosure \* HUD homes \* Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- \* Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata



**metrobrokers** **GMAC**  
 .com Real Estate

**DINO KRGO**  
 REALTOR

**678-429-4353**

**dkrgo@bellsouth.net**



What could you do with an extra \$478 annually?\*

That's how much the average client saves on their auto and homeowner's insurance through Primerica Secure™!

Call Primerica representative Adisa at (678) 697-8497 to learn more today

*\*Savings not typical. The average client saves as much as \$478 annually on their auto insurance. The average savings amount is based on a survey of insurance premium information provided by 567 purchasers of insurance from Answer Financial between January 1, 2009, and March 31, 2009*



Achieve Your Potential.

We empower people to achieve their dreams! At Primerica, we show people how to build a business by teaching families about finances. You can work at your own pace, and earn the income you deserve!

For more information, call Adisa (678) 697-8497

The **Klob**  
 Law Firm, LLC



7764-A HAMPTON PLACE  
 LOGANVILLE, GA 30052

**Nalazimo se u Hampton Place Plazi  
 (Preko puta McDonald's u Loganvillu)**

Invalidska penzija

Povrede na radnom mjestu

Auto udesi

Vojna penzija

Da li ste primili odbijenicu iz državne ustanove za invalidsku penziju?

Da li ste imali povredu na radnom mjestu?

Da li ste imali auto udes ili Vam treba pomoć advokata u vezi Vaše vojne penzije?

Dopustite da Vam advokat Tim Klob (komandant američke Armije) i njegova advokatska kancelarija pomognu i posvete Vašem slučaju pažnju koju zaslužujete!

Pozovite i zakažite Vašu besplatnu konsultaciju!



Zastupamo našu zajednicu iskreno i sa pažnjom kroz mnogo godina iskustva.

Pozovite nas danas na **678-269-6526**  
 ili posjetite našu web stranicu **www.kloblawfirm.com**

isuviše 'stidljiv' koncept rekonstrukcije ovog nadalje preglozomnog, budžetski gledano vampirskog entiteta. Glavne promjene podrazumjevaju ukidanje Predsjedništva Federacije BiH i smanjenje dvocifrenog broja kantona (10), za jedan - na ukupno 9. Ovo per se ne pruža satisfakciju latentnim aspiracijama za treći entitet na jednoj, odnosno frustracijama na drugoj strani oko korektno podjele vlasti u tom entitetu između Bošnjaka i Hrvata. Također, ponuđeni koncept ne nudi politički održivo rješenje pitanja etnički podijeljenog Mostara - 'stolnog grada' za jedne (Hrvate) i 'zajedničkog' za druge (Bošnjake). Summa summarum, ozbiljnija rekonstrukcija Federacije BiH ostaje otvoreno pitanje za neka bolja vremena.

### STATUS QUO - NOVI TOTALITARIZAM

Rat zapravo nikad nije okončan, jer su notorni izazivači mržnje u protekle dvije decenije razigrali nova mirnodopska pravila 'ratovanja drugim sredstvima'. Do totalitarnog savršenstva su razvili ultra lukrativnu djelatnost zaštite nacionalnih interesa. A kako 'apetit dolazi s jelom', sada isti (uz rijetke izuzetke koji samo potvrđuju pravilo) - poučeni sudbinom bivšeg hrvatskog premijera Sanadera - nastoje na vrijeme podijeliti preostale resurse i staviti pod strogu političku kontrolu tužilaštvo, sudstvo i medije - za svaki slučaj. Sve to gotovo neometani čine u prisustvu glomazne reprezentacije ozbiljno zabrinute međunarodne zajednice inkarnirane u liku Visokog predstavnika (OHR), kao i Posebnog predstavnika EU (EUSR) u BiH. Zato, odgovornost za katastrofalnu situaciju u zemlji sa armijom od preko pola miliona nezaposlenih, galopirajućim brojem novih desperadosa koji plaćaju dividende kriminalne privatizacije, flagrantne korupcije, globalne krize itd., u zemlji koja na 'evropskom putu' rapidno gubi korak za kompletnim ostatkom regiona, treba podijeliti na ravne časti između domaćih majstora mrtvog hoda i međunarodne zajednice koja očigledno nema precizan kompas u BiH.

Njeni brojni, izuzetno dobro plaćeni predstavnici napokon gube strpljenje jer već nekoliko godina ne mogu iz Sarajeva slati kakav-takav ozbiljan progress report, kao potvrdu njihovog produktivnog angažmana u BiH. Nakon bezbroj propalih sastanaka sa bh. političkim liderima, nisu riješena već godinama otvorena pitanja bitna za aktiviranje potpisanog, ali davno zamrznutog, baznog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU (višegodišnja saga „Sejdić-Finci“, raspodjela vojne imovine, akutan problem segregacije i apartheid-a u osnovnom i srednjem obrazovanju i dr. neisporučeni domaći radovi). Umjesto rutinskih, uglavnom kurtoaznih ohrabrenja od strane supervizora u sjedištu NATO i EU, u posljednje vrijeme stižu drastično drugačije poruke na adresu domaće političke elite. Sve izravnije i učestalije kritike zvaničnog Brisela i Washingtona ukazuju na "isključivo vlastoljubive, neprincipijelne međusobne dogovore političkih lidera". Istovremeno, evroatlantski dužnosnici sve otvorenije prozivaju građane BiH za fatalnu glasačku inertnost i apatiju uoči još jednih opštih izbora u ovoj zemlji.

Navedene ocjene predstavnika međunarodne zajednice uglavnom su utemeljene, osim što su jednostrane, obzirom da ne uključuju vlastiti 'doprinos' i komformizam u traženju (daj-šta-daš) izlaza iz permanentne krize u post-daytonskoj BiH. Nakon prošlih izbora, u domaćem krajnje našpanovanom političkom prostoru još uvijek su prisutne ozbiljne posljedice olako datog blagoslova od strane Visokog predstavnika na apsolutno neustavan izbor Vlade Federacije BiH u maniru gotovo zaboravljenih 'bonskih ovlaštenja' čime je brutalno poništena demokratska volja birača.

Naravno, ovo ide 'na dušu' Vijeću za implementaciju mira (Peace Implementation Committee - skr. PIC), jer OHR nikad ne djeluje bez odobrenja tog međunarodnog tijela. Utoliko više neugodno odjekuje 100 posto benigna, ali bolno kontradiktorna dosjetka Visokog predstavnika zaogrnutog pobjedničkim šalom "Zmajeva" t.j. Fudbalske/nogometne reprezentacije BiH na brazilskom putu - parafraziram: "Ovo je naš narod zaslužio, narod BiH ima bonske ovlasti". Bolje da se ovdje ne pominju slične, nesmotrene izjave visokih međunarodnih dužnosnika koji također imaju jasno određenu, isključivo izvršnu misiju u BiH. Tim prije, iz higijenskih razloga treba otkloniti svaku, makar i slučajnu podudarnost njihovih ljudskih, spontanijih komentara sa poznatom plaketarsko-igmanskom filozofijom i praksom pojedinih nevladinih organizacija - izuzetno pro-aktivnih prodavača magle ovdje, godinama uredno finansiranih iz nepresušnih fondova pojedinih članica EU i/ili zajedničkih evropskih fondova.

### IMA LI IZLAZA

Sumorno ozračje uoči novih izbora po svemu najavljuje fortissimo sada već akutne krize BiH. Uz dužno uvažavanje svih učinjenih napora u protekle dvije decenije, inventura proteklih događaja kao i immanentna eskalacija aktuelne krize izvan kontrole, zorno ukazuju da međunarodna zajednica, osim insistiranja na klasičnim uslovima približavanja NATO i EU, nema ovdje zaokružen koncept - prilagođen krajnje specifičnoj situaciji u BiH. Kakogod, sudeći po prejasnim rezultatima svega do danas (ne)učinjenog, nadalje ostaje otvoreno pitanje svih pitanja: da li je u Daytonu zapravo kovertiran epitafora za (ne)održivu cjelovitu BiH - prvenstveno zbog 'konzistentnog' odsustva unutrašnjeg državotvornog konsenzusa, čime je proteklih godina realno umanjeno geostrateški interes/vrijednost BiH za Zapad u odnosu na ostale, manje-više problematične zemlje u širem regionu. Ili je možda početak njenog kraja već anticipiran u poznatoj populističkoj, mnogim jugo-nostalgicarima i danas u srcu nedodirljivoj matrici ZAVNOBIH-a: "Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska ni muslimanska, nego i...".

Ili se, ipak, radi samo o namjenski produženom, sui generis procesu integracije cjelovite multietničke (odskora i 'brazilske') BiH u euroatlantski mainstream. Naravno, bez dalje asistencije na tom putu dežurnih „čuvara nacionalnih interesa“, kojima je katastrofalni status quo zapravo idealno stanje političke i moralno-materijalne nirvane. Zato svojim biračima i međunarodnoj zajednici u nedogled sve obećavaju i ništa ne isporučuju, jer predobro znaju da prva vrata pregovora za prijem u EU vode iz 'nirvane' - ravno u evropsko čistište - poglavlje 23 - pravna država.

U danima i mjesecima ispred nas, politički pejzaž u BiH će izvjesno biti u fokusu planetarne medijske pažnje, uporedive jedino sa onom iz vremena održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu (1984). Naime, izborna 2014. godina koincidira sa međunarodnim obilježavanjem stogodišnjice Sarajevskog atentata (1914), kojim je otpočeo Prvi svjetski rat. U svakom slučaju, svježe i ohrabrujuće djeluju neki nastupi i poruke nove političke elite koja se ubrzo artikulira i postrojava. Ovo najavljuje da bi rezultati opštih izbora u oktobru 2014. godine mogli donijeti predugo očekivani zaokret: (1) okončanje hladnog međuetničkog rata; (2) objavu beskompromisnog rata korupciji; (3) nova radna mjesta i time kredibilnu nadu u bolje dane za sve građane BiH - Bosanke i Bosance, Hercegovke i Hercegovce.

Nedžad S. HADŽIMUSIĆ

# Zia Travel

Independent Travel Agent  
Raziya Poric


6414 A. Hampton Ave, Suite 3  
St. Louis, MO 63109

314-638-7347

toll free 877-540-6729

cell 314-600-3265

ziatravelstl@yahoo.com



**VIRTUAL PROPERTIES REALTY**

**Osman "Cico" Vujinovic**

cell: 404-550-8054  
fax: 404-641-1831  
e-mail: osmanvu@gmail.com

**Specijalnosti:  
bankovne kuće,  
foreclosure i HUD kuće**



bosna i hercegovina



**GLEDAJTE TV KANALE NA IPHONE/IPOD/IPAD BESPLATNO!**



**BESPLATNO NA  
APP STORE "FASTV"**

www.FASTV.com • 1-866-639-8911

# Neslavni evropski rekord: U BiH su dvije od tri mlade osobe nezaposlene

**U** BiH je trenutno nezaposleno stotine hiljada osoba, a procenat nezaposlenosti dostigao je skoro 60 posto, tvrdi Erol Mujanović, autor studije "Nezaposlenost mladih u BiH - Trenutna situacija, izazovi i preporuke".

"U trenutku pisanja studije, prije par mjeseci, bili smo na skoro 58 posto, držimo taj neslavni evropski rekord, a to konkretno znači da od tri mlade osobe na tržištu, dvije su nezaposlene", pojasnio je Mujanović.

Prema njegovim riječima, radi se o najsvježijoj studiji o nezaposlenosti mladih koja je sumirala veliki broj prethodnih istraživanja i koja ima za cilj da se fokusira na ono pozitivno što se može napraviti, direktnim preporukama kako bi se unaprijedila situacija i ukazala pomoć mladim ljudima da brže i lakše dođu do posla na tržištima rada.

Govoreći konkretno o tome šta se može uraditi, Mujanović kaže da, ne čekajući nužno političke pozitivne poruke koje će unaprijediti i poboljšati ekonomsko i poslovno okruženje, može se uraditi jako puno na podizanju vještina kod mladih ljudi, prekvalifikacijama, konkretnim obukama za deficitarna zanimanja.

"Imamo sjajan primjer u BiH, a to je grad Goražde gdje je nezaposlenost gotovo pa iščezla sa jednim ili dva investitora sa kojima se napravio dobar dogovor o nastavku poslovanja", pojasnio je Mujanović i dodao da su se otvorile fabrike koje zapošljavaju stotine radnika.

Projekt menadžer Centra civilnih inicijativa i politički analitičar Adis Arapović kazao je da u BiH ima 14 javnih službi za zapošljavanje.

"BiH je ubjedljivo najmanja zemlja sa najvećim brojem javnih službi za zapošljavanje koje godišnje potroše prosječno 170 miliona konvertibilnih maraka. Ove godine će biti potrošeno najmanje 160 miliona", kazao je Arapović i dodao da uprkos tome što je u protekle četiri godine potrošeno blizu 700 miliona, bilježi se stalni rast stope nezaposlenosti.

Prema njegovim riječima, BiH je također jedina zemlja u regionu i Evropi koja pravo na zdravstvenu zaštitu veže za radni status.

"U javnim službama za zapošljavanje radi 900 ljudi, a na evidencijama je 550.000 nezaposlenih. To otprilike znači da na jednog administrativnog službenika u zavodu za zapošljavanje, dolazi 1.300 nezaposlenih osoba", pojasnio je Arapović i dodao da taj službenik ima par minuta mjesečno da posveti zaposlenom, da ga posavjetuje i da mu pomogne.

Jedan od učesnika prezentacije je bila i Sanela Čekić-Bašić koja je kazala da nezaposlenost među mladima nije specifičnost BiH, to je i regionalni, evropski i globalni fenomen.

"Ako pogledate stope nezaposlenosti među mladima, one su poprilično visoke, iznad 50 posto ne samo u BiH nego i u Srbiji, Makedoniji, negdje iznad 40 posto, u Crnoj Gori, Albaniji itd.", pojasnila je Čekić-Bašić.





# FASTV

NOVO HAYAT PAKET OD SAD NA FASTV!



ZA SAMO **\$20**  
Mjesečno  
Uključujući takse!

+ 100 TV Kanala samo  
+ FREE HD BOX




ZOVITE FASTV I GLEDAJTE **100+ TV KANALA** iz Balkana za samo **\$20**

# 1-866-639-8911

Address: 2320 Arthur Ave Bronx, NY 10458

Telephone: 1-866-639-8911

Website: www.FASTV.com

Franc-Lotar Altman:

# BiH je u rangu Konga!

**F**ranc-Lotar Altman (Franz-Lothar Altmann) iskusni je njemački profesor i poznavalac balkanskih prilika. On je 14 godina radio u Institutu za jugoistočnu Evropu, sedam godina savjetovao Bundestag o Balkanu, a već sedam godina u Bukureštu predaje međunarodne odnose.

Član je brojnih asocijacija koje se bave Balkanom i vrlo često boravi u državama našeg regiona. Kada je riječ o našoj zemlji, Altman iznosi tipično njemačke stavove o Balkanu i BiH, nedvosmislene, direktne, počesto teške i za slušati. Ali, smatra da je to realna slika BiH i Balkana danas.

### Kakvim vidite stanje na Balkanu?

- Nema nekog napretka tamo, to je region koji pati od ekonomske stagnacije. Tek sada imamo neke naznake da se Balkan vadi iz te beznadežne situacije. No, to su slabašni signali. I to samo u ekonomiji. Politički, dolje je i dalje mrak.

U Albaniji imamo neke signale koji kažu da se ekonomska situacija popravlja. Čini mi se da dijalog Beograda i Prištine počinje poprimati obrise neke promjene nabolje, mada je još isuviše rano izvlačiti čak i takav zaključak.

Jedino gdje je stanje stabilno je Bosna i Hercegovina. Tamo nema nikakvog napretka! Nažalost, zastoj u BiH je potpun. I politički i ekonomski.

### Zašto je to tako?

- U osnovi je problem u tome što imate potpunu blokadu svih procesa. Ne možete napraviti jaku centralnu vlast koja će vas povući prema EU. Nisu tu samo problem blokade iz RS, mada su one najveće i najočitije. Problem su i odnosi između Bošnjaka i Hrvata. U suštini, u BiH niko nikome ne vjeruje, svi se svih boje, zaziru, a iz svega toga korist imaju jedino političari. Oni raspiruju strahove prošlosti i nepovjerenje među ljudima da bi ostali na vlasti i profitirali iz toga.

Svaka inicijativa koja može pokrenuti zemlju naprijed osuđena je na neuspjeh. Ljudi su tako osuđeni na parohijalnu svijest i bitisanje. U takvoj situaciji političari samo čuvaju fotelje, a kompromis, kao motor koji pokreće politiku, ne postoji. Kako bi se to stanje dalje očuvalo, drugi se proglašavaju neprijateljima da bi se spriječila svaka mogućnost komunikacije i dogovora.

### Ima li izlaza?

- To jeste suštinsko pitanje. Ne vidim izlaz. Bilo je nekoliko pokušaja da se Dejton promijeni kako bi se ojačala centralna vlast. Ništa se nije desilo i nema volje da se stvari mijenjaju. Ako pogledamo poznati slučaj „Sejdić-Finci“, simptomatično je koliko su odnosi među ljudima zakovani i kako ne postoji čak ni razmišljanje da se to promijeni. O tim se stvarima čak ni ne razgovara.

### Ko treba razgovarati o tome i šta međunarodna zajednica treba uraditi?

- Domaći akteri su ti koji moraju prekinuti ovaj začarani krug u BiH. Ali, oni to neće iz razloga koje sam već iznio. Međunarodna zajednica? Ona je sve više umorna od BiH. Smatraju da su godinama u BiH, uložili su toliko u nju, ali da ne mogu ništa napraviti jer ljudi u BiH ne žele istinske promjene. Glasači su ti koji biraju političke predstavnike, a oni su stalno isti i njihovi stavovi su samo gori kako vrijeme prolazi. Međunarodna zajednica je preumorna da bi razmišljala zašto ljudi stalno glasaju za iste

**Kolike su šanse da međunarodna zajednica preoblikuje svoju politiku u BiH i završi konačno procese reformi koje je davno započela?**

- Ko su ti koji se trebaju baviti BiH? Zapad? Oni ne znaju šta će sa sobom. BiH je posao EU. Ključni igrači u toj igri su zemlje EU koje su članice eurozone. A ta zona ne zna ni sebi pomoći! Sada se oni bore s vlastitim problemima i ne-



Franc-Lotar Altman

# NOW HIRING!

Over The Road Owners Operators & Company Drivers

## BEST WAY SERVICES, LLC

RECEIVE A \$500 BONUS  
AFTER 6 MONTHS OF EMPLOYMENT

1985 NW 94th St. Suite G, Clive, IA 50325  
5419 Gravois Ave, St. Louis, MO 63116

- \*Offering good rates
- \*Satisfactory safety rating
- \*Working with all major brokers
- \*Dedicated lane position available
- \*Team driving position available
- \*Fuel card
- \*Paid per mile or percentage
- \*24 hour emergency dispatch service available for drivers
- \*Help with IFTA filing



Also hiring experienced dispatcher for the St. Louis office.

For more information please contact Besim or Amela at:  
515.554.1711 or 515.276.0646

Senad i Sevleta Čamdžić

# Eurotel Agencija

**PONOVO NAJBOLJI**

Dosta Vam je lažnih obećanja o niskim cijenama i kvalitetnom servisu-provjerite naš servis

13 godina rada sa samo jednim ciljem-zadovoljan korisnik

**POVOLJNE CIJENE!** **KVALITETAN SERVIS!**

Ako želite da zovete sa Vaših mobilnih telefona po istim cijenama kao i sa kućnog telefona, pozovite nas i taj servis će Vam biti aktiviran isti dan

717-245-8552

## NAJPOVOLJNIJE CIJENE!

<b>Bosna</b>	<b>samo 6.9 c/m !</b>
<b>Srbija</b>	<b>7.9 c/m</b>
<b>Hrvatska</b>	<b>samo 1 c/m !</b>
<b>Crna Gora</b>	<b>9.9 c/m</b>
<b>Makedonija</b>	<b>7.9 c/m</b>
<b>Zapadna Evropa</b>	<b>1 c/m</b>



maju kad ni pogledati ka Balkanu. Očekivati od njih pomoć je naivno. Plus, oni su razočarani, umorni od BiH. Dakle, ne treba u ovom trenutku od njih očekivati nikakvu novu inicijativu, pristup ili zamajac u BiH.

**Koliko njemačke vlasti, kao najjače države u EU, mogu promijeniti pristup prema BiH? SPD će biti dio nove vladajuće većine, a ta je stranka u prethodnom sazivu Bundestaga inicirala nekoliko rezolucija o BiH i tražila promjenu politike zvaničnog Berlina.**

- Hm! Moram priznati da sam malo skeptičan. Većina ljudi koji su se u prethodnom mandatu ispred SPD-a zalagali za to više nije u parlamentu. Većina njih čak nije bila ni na izbornim listama. Tako da je sada nejasno koliko uopšte ima ljudi u SPD-u, među poslanicima te stranke, koji se zanimaju za Balkan. U CDU, pak, još je i manje ljudi koje ovaj region zanima.

Žao mi je da je tako, ali to je realnost. No, mi nastojimo naći druge koji bi se zainteresirali za ovaj region. Naredne sedmice u Berlinu organiziramo sastanak s parlamentarcima. To radimo u okviru Asocijacije za jugoistočnu Evropu. Želimo se sastati s parlamentarcima, upoznati ih sa stanjem na Balkanu i zainteresirati ih. Do sada je odziv dobar.

**Šta ćete im reći?**

- Objasniti ćemo im situaciju na Balkanu, pojasniti koliko taj region ovisi o EU, posebno Njemačkoj, kao ekonomski najjačoj članici Unije, te pokazati šta su njemački interesi da ima dobre i duboke veze s Balkanom.

Balkan jeste vezan za Evropu, a u evropskom interesu je da on ne zaostaje, već da je što bliže Uniji. Zato Njemačka ponovo mora preuzeti vodstvo i početi rješavati probleme.

**Ima li volje u Njemačkoj za to?**

- Iskreno, nema. I upravo zato mi sada radimo ovo. Želimo ih zainteresirati i objasniti šta je njemački interes da se tamo uključimo. Jasno mi je da u ovom trenutku niko nema volje da se bavi vama, ali moramo barem pokušati.

Imajte na umu ono što sam već rekao - na Zapadu su ljudi umorni od Balkana. Nevoljko se uključuju u bilo šta. I ako se uključe, onda je to nekako nasilu. Ono: „Dobro! Hajde da tu nešto probamo uraditi s onima koji hoće i žele s nama raditi. Taj Balkan je oduvijek problem. Puno nam je nevolja priredio u prošlosti...“ To je to turobno raspoloženje unutar EU. Bez pozitivnih poruka s Balkana EU neće se baviti ovim pitanjem.

Naprimjer, dobra poruka bi bila kada bi Beograd i Priština napravili održivi dogovor kojim bi Beograd na neki način prešutno priznao Kosovo. Ali, dok se to čeka, Hrvatska stalno šalje negativne poruke. Ova je država nedavno ušla u EU, ali se ne ponaša u skladu s tim.

**Na šta mislite?**

- Pa pogledajte, počelo je s Perkovićem i onim poznatim zakonskim izuzimanjima. To je urađeno prema Njemačkoj, koja je najjači hrvatski saveznik, koja se tako gorljivo borila da ta zemlja uđe u EU. Evo smo prije nekoliko dana u Vukovaru imali priliku gledati manifestacije krajnje desnice...

Sve to samo dalje šteti imidžu Balkana i perspektivama njegovog uključenja u EU kroz proces proširenja. I te nacionalističke demonstracije u Vukovaru šalju poruku koja bi se mogla razumjeti i kao stav da se Balkan zaista ne želi promijeniti.

Pred nama u EU imamo sliku Balkana koja izgleda ovako: na sceni su neki kvazipozitivni procesi i slike koje pokazuju kako zaista izgleda država koja uđe u EU - ono što smo

gledali u Vukovaru prije nekoliko dana.

**U situaciji da sve ovo što govorite ne stoji, da je stanje na Balkanu skoro pa idealno, šta biste savjetovali Briselu da uradi na Balkanu?**

- Ne bih samo Briselu. Domaćim akterima bih rekao da riješe više „Sejdić-Finci“ i razbiju okamenjenu podjelu. Te vještačke podjele i uskraćivanja prava određenim manjinama nešto su što se ne uklapa u moderna društva i države.

Strukture koje dijele BiH na tri dijela moraju se promijeniti. BiH ne može ni pomisliti na približavanje EU sve dok ne počne govoriti jednim glasom. Svjestan sam da je ovo veoma teško postići. Posebno ako to morate uraditi s Miloradom Dodikom, s kojim je veoma teško raditi.

Njega uopće ne zanima da bude integriran u nešto što se zove demokratska država BiH. On stalno nastoji da svoje birače uvjeri da bi im mnogo bolje bilo sa Srbijom. Imam dojam da Dodik želi da Srbija prizna Kosovo, kako bi time dobio izliku da kaže: „Ako se oni mogu otcijepiti, možemo i mi“. Ali, šta će to onda značiti za BiH? Stvarno ne znam. Znam da bi se time samo dodatno pogoršali odnosi između Bošnjaka i Hrvata. A ovi drugi su u prednosti jer imaju pasoše Hrvatske i faktički su već u EU. Dakle, jasno je da je situacija veoma komplicirana.

Neminovno je ojačati državne institucije BiH. Time ste jasno rekli da je RS dio BiH, koja je uređena kao federalna država. Kada to kažete, onda priznajete i da je RS sastavni dio BiH i da se to neće promijeniti. Tu je, opet, „Sejdić-Finci“. To se mora riješiti.

Pogledajte kako aktuelna struktura BiH ima negativan učinak. Jedna studija Svjetske banke koja je nedavno objavljena vašu je zemlju svrstala rame uz rame s Kongom! Tamo se navode parametri za poslovanje u državama svijeta. Prema svim parametrima BiH je pri dnu ljestvice. Uz Kongo, Gabon, Mali... To se mora promijeniti jer ovi podaci pokazuju da nema ni naznaka oporavka.

Da sam političar u BiH, nakon ovih podataka bio bih nesretan i zabrinut.

**Prijetnja je nužna, ali i rizična**

- Međunarodna zajednica nije uvijek bila aktivna niti je radila na najbolji način u BiH. Ona je zastupala i zastupa različite interese i pitanje je čiji je, ruski, američki, evropski..., interes u tom momentu jači.

I oni su imali problema govoriti jednim glasom. Ako su Evropljani zaduženi za BiH, onda oni trebaju pričati s Rusima i reći - ovo je ono što mi želimo kada je BiH u pitanju. Ta zemlja mora stati na svoje noge i vi morate biti s nama u poruci koja će Bosancima biti prenesena - nećemo podržati nikakve vaše aktivnosti ako vi niste u stanju pokazati da ste se spremni promijeniti. Dakle, prijetnja je potrebna i nužna.

Razumijem da je to teško. Ovdje se ljudi boje da bi BiH mogla propasti ako bismo je ostavili bez pomoći međunarodne zajednice. Dakle, prijetnje su i rizične. No, možda bi te prijetnje mogle otrijezniti bh. političare i natjerati da rade u opštem interesu.

Međunarodna zajednica onda mora znati šta treba raditi u BiH. Ako je to reforma poslovnog okruženja i privlačenja investicija, hajdemo to raditi. Odnekud se mora početi, a za mene je jedini način da se to uradi kroz veći pritisak na bh. političare - kaže Altman..

**\* SECURITY**  
**\* JANITORIAL SERVICES**

**NOW LEASING**

**Atkinson Arbors**

**Office Suites**

**\* GATED COMPLEX**  
**\* LOBBY & BREAK ROOM**

Starting at **\$250.00**

Up to **4,000 sq.ft.** available



**Call 770-317-7124**

**1530 Atkinson Road, Lawrenceville, GA 30043**

**APARTMANI ZA RENTU**

**LAWRENCEVILLE, GA**

**DONESITE OVU REKLAMU I DOBIT ĆETE**

**NO Deposit Required**

**\$200.00 OFF OD PRVE RENTE**

**JEDNOSOBNI I DVOSOBNI APARTMANI**

**\$ 500.00 do \$ 575.00**



*Za više informacija nazovite:*  
**770-963-8532 ili**  
**770-963-9264**

**Selma**

Na raspolaganju Vam stoje slobodni apartmani u ČETIRI različita apartmentska kompleksa. Svi se nalaze na području Lawrenceville-a, Georgia

**PONEDELJAK - PETAK 9:30AM- 6:00 PM**      **SUBOTA 9:30AM -6:00 PM**  
**NE RADIMO SRIJEDOM I NEDELJOM**

# Vodi li Turska neoosmansku politiku na Balkanu

Razgovor pripremio i vodio:

Omer Karabeg-Radio Slobodna Evropa

*Učesnici dijaloga bili su Darko Tanasković, profesor Filološkog fakuleta iz Beograda i bivši jugoslovenski ambasador u Turskoj, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakuleta političkih nauka iz Sarajeva.*

*Polemika na temu da li se politika današnje Turske prema Balkanu može nazvati neoosmanskom, da li se angažman Turske u Bosni i Hercegovini razlikuje od angažmana Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Rusije, koliko prošlost određuje odnos Srbije prema Turskoj i kakav je značaj trilateralnih susreta na najvišem nivou između Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske.*

*Omer Karabeg: Turska je poslednjih godina sve aktivnija na Balkanu. Zašto se Turska vraća na Balkan?*

Darko Tanasković: Turska se intenzivnije vraća na Balkan počev od devedesetih godina prošlog veka. Kroz politiku, koju ja nazivam neoosmanizmom, a u čemu se danas mnogi slažu, Turska kao makroregionalna sila nastoji da obnovi svoj uticaj u oblastima koje su za nju prioritetne, a to su za Balkan, Bliski istok i Kavkaz.

Kroz politiku, koju ja nazivam neoosmanizmom, Turska nastoji da obnovi svoj uticaj u oblastima koje su za nju prioritetne, a to su za Balkan, Bliski istok i Kavkaz.

*Omer Karabeg: Vi tvrdite da je snažno angažovanje Turske na Balkanu dio njene neoosmanske politike?*

Darko Tanasković: Da. To je naziv koji osim mene upotrebljavaju i mnogi drugi koji se bave Turskom. Neki taj naziv kritikuju i ja ne bih imao ništa protiv da se pronađe neki drugi termin, ali ono što je bitno jeste da Turska nastoji da obnovi svoj uticaj upravo u zonama koje su nekad bile u sastavu Osmanskog carstva..

*Omer Karabeg: Šta podrazumjevate pod neoosmanskom politikom?*

Darko Tanasković: Podrazumjevam nastojanje Turske - kao što je to u svojoj programskoj knjizi "Strategijska dubina" objasnio arhitekta te politike Ahmet Davutoglu, ministar inostranih poslova Turske i ugledni profesor međunarodnih odnosa - da na određen način kapitalizuje to što on naziva istorijskom dubinom i da danas u novim uslovima, savremenim sredstvima i veoma pragmatično obnovi svoj uticaj na Balkanu, Kavkazu i Bliskom istoku polazeći od činjenice da je Turska sve do Prvog svjetskog rata vladala velikim dijelom tih prostora.

*Omer Karabeg: Gospodine Ćurak, po vama, da li se povratak Turske na Balkan može objašnjavati neoosmanskom politikom?*

Nerzuk Ćurak: Mislim da ne. Prvo, Turska nema šta da se vraća na Balkan, jer i geografski, i povijesno, i kulturno pripada Balkanu. A kad je riječ o terminu neoosmanizam, pojmovi vrlo često odslikavaju ideološku poziciju autora, tako da i u ovom slučaju sadržaj ovog pojma zavisi od autora, to jeste od toga šta on želi da postigne tim terminom. Smatram da taj pojam, kao geopolitički termin, ima smisla samo u komparativnoj perspektivi. Naime, on je valjan, ako bismo na sličan način uveli termine kao što su neogermanizam, neorusizam i slično. Budući da za druge zemlje, koje snažno utiču na međunarodne odnose, nemamo tu vrstu neologizama, smatram da je upotreba termina neoosmanizam pretjerana, jer ciljano asocira na neka imperijalna vremena i na pokušaj da se sadašnjost iščitava kroz neke prošle istorijske dionice. Naravno da je Turska, kao balkanska zemlja, s obzirom da je ekonomski ojačala, iskazala određene ekonomske i političke ideje kao što to rade i druge zemlje. Pogledajmo koliko je samo zemalja involvirano u Bosnu i Hercegovini i to uglavnom negativno, tako da ne vidim razloga da se samo jedna zemlja titulira vrlo agresivnim terminom, a da druge budu pošteđene.

Darko Tanasković: Način na koji kolega Ćurak kritikuje pojam neoosmanizam je prilično rasprostranjen kod onih koji ne žele da prihvate činjenicu da se Turska u svom nastupu na Balkanu u neprimjereno visokoj mjeri koristi simboličkim potencijalom činjenice da je ovdje vijekovima bila okupator, nastojeći da taj period prikaže kao zlatno doba za narode Balkana. Kad je reč o drugim državama, koje takođe imaju svoje interese na Balkanu, one ne nastupaju kao obnoviteljke nekih ranijih carstava, što je izrazito prisutno i naglašeno u retorici visokih zvaničnika Turske, već nastoje da realizuju svoje savremene interese na Balkanu. Ja sam u svojoj knjizi "Neoosmanizam: doktrina i spoljnopolićka praksa" - ne znam da li je gospodin Ćurak imao prilike da je čita - rekao da neoosmanizam sam po sebi nije ni dobar ni loš i da je on čak legitiman sa stanovništa neke utilitarne legitimnosti. Ali smatram da dovođenje u pitanje ovog termina nikakako ne bi smjelo da vodi ka tome da se negira činjenica da Turska na nešto drugačiji način nastupa na Balkanu od, recimo, Njemačke, Rusije ili Sjedinjenih Američkih Država. Ja uopšte ne odričem legitimnost turskog angažmana u ekonomskoj sferi, ali na nivou simbolike i retorike visoki zvaničnici Turske stalno se pozivaju na potrebu obnove nekakvog muslimanskog ili osmanskog jedinstva, naročito kada odlaze u sredine gdje živi muslimanska populacija - Bošnjaci i Albanci. Nedavno se u Prizrenu proslavio premijer Erdogan izjavom da je Kosovo Turska, a Turska Kosovo. Ahmed Davutoglu je 2011. godine u Sarajevu govorio o obnovi zlatnog vremena osmanskog Balkana. Nijedna dru-

# ANESA KAJTAZOVIC



# DEMOCRAT *for* CONGRESS

## Anesa Kajtazović kandidat za U.S. Kongres

Anesa Kajtazović trenutno obavlja dužnost kao član parlamenta u državi Iowa i do sada je najmlađi kandidat.

Ovo je prvi put u historiji Amerike da se osoba porijeklom iz BiH kandiduje za U.S. Kongres

## Anesa Kajtazović treba našu podršku

Svi Vi koji živite u Prvom distriktu u državi Iowa možete glasati za Anesu

A svi ostali mogu da je podrže finansijski.

Vaše donacije možete uplatiti na:

[www.anesaforcongress.com](http://www.anesaforcongress.com)

ili

poslati personalni ček:

"Anesa for Iowa",

PO Box 1913, Waterloo, IA 50704)

Ako pobjedi Anesa Kajtazović će biti prva žena iz Iowa-e, porijeklom iz BiH u U.S. Kongresu

i borit će se za našu bolju budućnost



## Anesa Kajtazovic State Representative



ga država koja je ovdje prisutna - a Njemačka i Sjedinjene Američke Države su itekako prisutne i možda i uticajnije od Turske - ne poseže za savremenošću polazeći od reminiscencija na prošlost, koju veliki dio balkanskih naroda ne doživljava baš kao zlatno doba.

Nerzuk Ćurak: Čitao sam knjigu gospodina Tanaskovića i ne mislim da termin neosmanizam, koji on upotrebljava, ima išta pozitivno u sebi. Kada bi turska politika bila ispunjena tim sadržajem to bi bilo negativno, jer bi to bio eho nekih imperijalnih vremena. Imam dojam da je islam diferentia specifica zbog koje pojedini autori na politiku Turske gledaju drugačijim očima nego na politiku drugih zemalja.

**Smatram da je upotreba termina neosmanizam pretjerana, jer ciljano asocira na neka imperijalna vremena i na pokušaj da se sadašnjost iščitava kroz neke prošle istorijske dionice.**

Jedan religijski momenat a priori se učitava kao ključni element koji služi za tumačenje politike neke zemlje i njene geopolitičke pozicije. Pošto živim u Bosni i Hercegovini, znam s kakvom je agresivnom retorikom predsjednik Republike Srpske svih ovih godina nastojao da suvremenu Tursku i njenu ulogu u Bosni i Hercegovini boji bojama 15,16. i 17. vijeka kao da smo u nekoj vremenskoj rupi, dok u isto vrijeme Srbija ima izvanredne ekonomske odnose sa Turskom i to mnogo bolje nego što ih ima Bosna i Hercegovina. S druge strane, rijetke su zemlje u svijetu koje priznaju svoje istorijske greške, prošlost se uvijek boji zlatnim bojama. Njemačka

je usamljeni primjer zemlje koja je priznala strašni zločin, zločin holokausta u Drugom svjetskom ratu, dok sve druge zemlje nisu spremne da vide bilo šta negativno u svojoj istoriji. Zvanična politika Srbije svoju agresivnu i negativnu politiku prema Bosni i Hercegovini ne prihvata kao takvu, nego će uvijek pronalaziti nešto pozitivno.

*Omer Karabeg: Gospodin Ćurak je pomenuo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Koliko znam, gospodin Dodik tvrdi da Turska nastoji da od Bosne i Hercegovine napravi islamsku državu. Slažete li s tim, gospodine Tanaskoviću?*

Darko Tanasković: Ne. Svakako se ne mogu složiti da ona ima namjeru da napravi islamsku državu, jer je to jednostavno nemoguće. Gospodin Dodik, kao političar, ima određenu retoriku kojom se služi i koja u svim sredinama baš i ne nailazi na simpatije. Naravno da to što misli gospodin Dodik nije riječ nauke i znanstveno zasnovanog predviđanja. Međutim, Turska je u svim konfliktima na bivšem jugoslovenskom prostoru jednostrano podržavala jednu stranu, to su bili Bošnjaci u Bosni i Hercegovini i Albanci na Kosovu i Metohiji. To je bilo u toj mjeri izraženo da se nije mogla ne primjetiti takva vrsta pristrasnosti. S druge strane, moram primjetiti da gospodin Ćurak, koji je sklon da u nekim terminima pronalazi izvjestan vannaučni naboj, nije propustio da pomene politiku Srbije prema Bosni i Hercegovini i gospodina Dodika. Kada govori o kleptokratskom etnokapitalizmu - čitao sam njegove radove - on misli na gotovo čitavu političku klasu u Bosni i Hercegovini, ali izričito pominje samo gospodina Dodika. Gospodin Ćurak je, takođe, poredio politiku Srbije prema Bosni i Hercegovini sa turskim podsjećanjem na zlatno vrijeme Osmanskog carstva. To poređenje je u horizontu koji nije sasvim objektivan.



**Dodite i kupite sve na jednom mjestu  
UŠTEDITE I VRIJEME I NOVAC!**



Clarkston Village Shopping Center  
926 Montreal Road  
Clarkston, GA 30021

926 Montreal Road, Clarkston, GA

**404-296-6493**

**THRIFTOWN**  
**Clarkston Village**

*bosansko-hercegovački magazin*

# EUROPPA

## January

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## February

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

## Ma

Su
30
2
9
16
23

## May

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

## June

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

## Jul

Su
6
13
20
27

## September

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

## October

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## No

Su
30
2
9
16
23

# Europa Magazine

P.O. Box 867

Lawrenceville, GA 30046



1-877-747-6097

Phone: +1 (678) 743 5731

E-mail: [editor@europamagazine.info](mailto:editor@europamagazine.info)

Web: [www.europamagazine.info](http://www.europamagazine.info)

## March

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
31					1
3	4	5	6	7	8
10	11	12	13	14	15
17	18	19	20	21	22
24	25	26	27	28	29

## April

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

## May

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26
28	29	30	31		

## August

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

## September

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1
3	4	5	6	7	8
10	11	12	13	14	15
17	18	19	20	21	22
24	25	26	27	28	29

## December

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

2014



[europamagazine.info](http://europamagazine.info)

Nerzuk Ćurak: Prije nego što se vratim na predmet ove debate, htio bih da naglasim da je moja pozicija vrlo rezolutna kritika svih nacionalističkih koncepata u Bosni i Hercegovini, pa tako i bošnjačkog koji destruirao ovu zemlju, kao što to rade i drugi nacionalizmi. A kad je riječ o objektivnosti, nisam za objektivnost one vrste koju su tokom rata u Bosni i Hercegovini primjenjivali neki strani novinari, koji su svojim očima gledali kako ubijaju ljude u Sarajevu, a onda bi, da bi ispali neutralni, rekli da to možda baš i nije bilo tako. Kada je u pitanju Turska, sa čijom se novom političkom elitom u velikoj mjeri ne slažem, jer njihove ideje, koje su dominantno desne, ne odgovaraju mom habitusu, želio bih da u našem razgovoru svi akteri savremenih međunarodnih odnosa budu tretirani na isti način. A to znači da, ako ministar vanjskih poslova Turske, Ahmet Davutoglu, napiše knjigu "Strateška dubina", hajde da nju iščitamo na isti način na koji ćemo iščitati i knjige drugih intelektualaca koji su involvirani u politiku u nekim drugim zemljama, a ne da se to izdvaja kao neki slučaj sui generis.

Darko Tanasković: Kada komentarišem knjigu gospodina Davutoglua, ja to činim na osnovu njenog sadržaja i onoga što gospodin Davutoglu piše, a ne na osnovu toga što je on musliman i što on piše o strategijskoj dubini koju vezuje za Osmansko carstvo. Smatram da je to značajna knjiga, međutim, to je jedna vrsta projekcije koja ravnopravno ne uzima u obzir sve subjekte na Balkanu. Recimo, u toj knjizi koja daje veoma preciznu projekciju turske spoljne politike u odnosu na čitav niz zemalja u svijetu, nema ni riječi o strategiji prema dvije zemlje - Srbiji i Grčkoj. Gospodin Davutoglu objašnjava da su Srbi i Grci per definitionem činioци koji su suprotstavljeni turskoj strategiji, odnosno njenom strategijskom interesu i da zato ne elaborira politiku prema srpskom i grčkom nacionalnom korpusu. To uopšte ne govorim sa stanovništa nekakve ostrašćenosti. Ja se cijelog života bavim islamom i muslimanima, mada su mene neodgovorni ljudi proglasili antimuslimanom. Imam izuzetno visoko uvažavanje za ono što su, na žalost, preživjeli mnogi moji prijatelji i kolege u Sarajevu i nikada nijednu riječ nisam napisao kritikujući nečije ponašanje, ko god da je prošao kroz sarajevski pakao. Dosta kasnije smo mi malo kraće bili pod NATO bombama. Svi mi imamo nekakava iskustva. Ali, recimo, u knjizi Dine Abazovića, profesora Ćurka, Zarije Feizovića, Nermine Šaćić i Seada Turčala "Ethnic mobilisation in Bosnia and Herzegovina", objavljenoj u Bolcanu 2007. godine, moje ime se nabroja kao ime jednog od srpskih intelektualaca koji su učestvovali u intelektualnoj pripremi atmosfere za genocid nad muslimanima i to na osnovu jednog pamfleta, koji neki nazivaju studijom, bivšeg obavještajca Normana Cigara.

Nerzuk Ćurak: Mene ne nervira kritika Turske. Ja sam jedan od ljudi koji snažno kritikuje Tursku unutrašnju politiku. Ovo što je Erdogan radio sa demonstrantima je strašno, deprimirajuće i za svaku osudu, ali, kada je u pitanju generalni vanjskopolitički i geopolitički kontekst Turske, postoji u srpskoj konzervativnoj, nazadnjačkoj društvenoj svijesti jedna vrsta mitske predstave kojom se pothranjuje negativno sjećanje na daleko vrijeme turske okupacije, kao da se ta okupacija dešava danas. Dozvolite mi na tom tragu jednu paralelu. Ne znam da li će me budućnost demantirati, ali NATO savez je prije samo četrnaest godina bombardirao Srbiju. Neću navoditi razloge zašto i kako, nego samo želim navesti da je to bio jedan istorijski događaj koji je snažno negativno uticao na većinu građana Srbije. Ipak, bez obzira na to bombardiranje, ne treba isključiti mogućnost da u nekom razumnom periodu, u

narednih nekoliko godina ili decenija, Srbija možda i postane članica NATO-a. Zamislite da se to desi - da Srbija uđe u jedan savez koji ju je bombardirao prije samo četrnaest godina i da taj ulazak ne prati proizvodnja krajnje iritantne retorike koja je i 500 godina nakon turskog povlačenja, još uvijek krucijalni sadržaj srpske nacionalističke svijesti u kojoj su, primjera radi, bosanski muslimani još uvijek Turci. Mislim da je to moguće, moguće je, mada nije izvjestan, ulazak Srbije u neprijateljski tabor, a da to u nacionalističkoj svijesti ne bude praćeno apriornom omrazom zbog gadnog istorijskog sjećanja. Sasvim suprotno od odnosa prema Turskoj na čiji se navodni povratak na Balkan nakon 500 godina apriori motri negativno. A što se tiče geopolitičke filozofije Ahmeta Davutoglua, ona, kada je u pitanju područje bivše Jugoslavije, ima ambiciju da se u tom regionu uspostavi neka vrsta geoekonomske unije kako bi turski kapital ostvario što veći uticaj.

*Omer Karabeg: Zašto Turska insistira na trilateralnim sastancima između najviših predstavnika Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske?*

Darko Tanasković: Kad je reč o trilateralima meni je u potpunosti jasno zašto Turska insistira na toj, po meni, nesrećnoj kombinaciji i na tom formatu okupljanja najviših dužnosnika Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Turska želi da bude posrednik u prevazilaženju problema koji još uvek postoje između Bošnjaka i Srba, bilo u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini. Sa stanovišta nekoga ko živi u Srbiji ja ne vidim šta su Srbiji donjela i što bi u budućnosti mogla donjeti takva trilateralna okupljanja. Ako se željelo pomoći sređivanju prilika u regionu i normalizaciji odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, onda bi tu trebalo da učestvuje i predsjednik Hrvatske. To bi možda moglo imati nekoga smisla, mada je pitanje kakva je u tome uloga Turske, jer ona nastupa kao advokat Bošnjaka. Uvijek se kaže da su bosanskohercegovački Hrvati i Srbi u boljem položaju, jer imaju Srbiju i Hrvatsku. To je sasvim tačno, ali to je jedna vrsta simetrije koja proizilazi iz strukture bivše Jugoslavije. Smatram da se djelovanjem i pritiscima sa strane ne mogu pronaći rešenja za odnose među balkanskim narodima, posebno ne na prostoru bivše Jugoslavije. Format okupljanja u trilateralima je sterilan i ne donosi ništa. Naš predsjednik Boris Tadić je svojevremeno prilično neoprezno potpisao takozvanu Istambulsku deklaraciju koja nije donjela ništa konkretno, ali je Turcima dala u ruke adut i mogućnost da se pohvale kako su uspjeli da dobiju taj papir. Tadić je potpisao Istambulsku deklaraciju sa članom Predsedništva Bosne i Hercegovine, inače mojim kolegom orijentalistom, Harisom Silajdžićem, što je politički bilo nepromišljeno, jer u tom trenutku Haris Silajdžić nije imao saglasnost Predsedništva da bude potpisnik te deklaracije, a s druge strane, on je praktično već bio politički mrtav. Naš predsjednik je našao za shodno da mu daje kiseonik kroz tu Istambulsku deklaraciju. Uostalom, nakon Erdoganove izjave u Prizrenu izgleda da ta forma okupljanja neće biti aktuelna jedno izvjesno vrijeme. Možda će se kasnije obnoviti. Razumijem zašto Turska na tome insistira, ali smatram da ostale dvije strane - Bosna i Hercegovina i Srbija nemaju naročiti interes da se takva okupljanja nastave.

Nerzuk Ćurak: Koliko je meni poznato, ambicija Turske je da se trilateral proširi i da bude uključena i Hrvatska. Budući da je Hrvatska sada članica Evropske unije, to bi bilo jako dobro radi rješavanja otvorenih pitanja i poboljšanja ekonomske saradnje. Inače, slažem sa gospodinom Tanaskovićem da Turska ne treba da bude ničiji advokat. To je jedno. Drugo, o uticaju sa strane. Dejtonskim sporazumom date su značajne,

# RESTQUIET

by CieAura

Sound Sleep, Naturally.

Detalii si comentii HOLOGRAME pentru MAI MULTE ENERGII, SPORITULUI  
si pentru DETOXIFIEREA ORGANISMULUI

<http://hologrameibratarienergeticecieaura.blogspot.com>

Inscris in Compania CieAura

## Sleep Problems?

RestQuiet allows deep, restful sleep without drugs,  
so you wake up refreshed and vital!

# BOLOVI? NESANICA?

## HRONIČNI UMOR?

## ROBLEMI SA SINUSIMA?

## ŽELITE SMRŠATI?

# PURERELIEF

by CieAura

Pain Relief, Naturally.

Detalii si comentii HOLOGRAME pentru MAI MULTE ENERGII, SPORITULUI  
si pentru DETOXIFIEREA ORGANISMULUI

Inscris in Compania CieAura

## Redirect Your Energy; Quickly Reduce or Eliminate Your Pain

When the body is in pain, energy flow is restricted in the affected area.  
Like the needles in acupuncture, PureRelief interacts with the body to  
rapidly reduce or eliminate the pain by redirecting its energy.

HILJADUGODIŠNJA TRADICIJA AKUPUNKTURE U KOMBINACIJI  
SA NAJMODERNIJOM TEHNOLOGIJOM DANASNJICE  
HOLOGRAMSKI ČIPOVI

# WWW.EMC.CIEAURA.COM

# PUREENERGY

plus  
by CieAura

Energy, Balance and Stamina, Naturally.

Detalii si comentii HOLOGRAME pentru MAI MULTE ENERGII, FORTA,  
VITALITATE, FLEXIBILITATE, ECHILIBRU si FOCUS MENTAL:

[hologrameibratarienergeticecieaura.blogspot.com](http://hologrameibratarienergeticecieaura.blogspot.com)

Holografski čipovi  
nisu transdermalni,  
ne prodiru u tijelo.  
Holografski čipovi  
utiču, podešavaju i  
dovode u ravnotežu  
protok energije kroz  
Vaše tijelo.....

## AKUPUNKTURA BEZ IGALA

Consistent energy, balance and mental alertness all day long.  
Refresh, Recharge and Rejuvenate... Naturally.

# SINUSALLERGYRELIEF

by CieAura

Total Relief, Naturally.

Detalii si comentii HOLOGRAME pentru SINTE ALERGIJE, SINUSITIS si RINORHEA (CIBUR,  
INFLAMATIE de CIBUR si SARILE SEVERE) si AZARIE, MIGRENE si SARILE SPORADICE

Inscris in Compania CieAura

Reduce The Effects Of Sinus Allergies And Colds  
Through The Natural Balancing Of The Body's Energies.

iracionalne ovlasti susjednim zemljama u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i jedan od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini se de facto našao na vjetrometini. Ja sam prvi za to da se domaći političari dogovore i da se u Bosni i Hercegovini uspostavi politički poredak kao i u drugim zemljama regije, ali postoji prethodni uvjet, uvjet svih uvjeta. Ne može se međunarodna zajednica povući i ostaviti Bosnu i Hercegovinu sa političkim sistemom koji zahtijeva međunarodnu upravu. Uvjet da međunarodna zajednica ode iz Bosne i Hercegovine je da ostavi samoodrživu političku zajednicu, a ne mehanički zbir dva entiteta, od kojih je jedan potpuno unitaran, a drugi potpuno nefunkcionalan. To je stvar koja apsolutno frustrira. Ne može Bosna i Hercegovina sama od sebe postati samoodrživa politička zajednica, kad je toliko vanjskih faktora uticalo i još uvijek utiče na to da ona ne bude samoodrživa. Zato je prisustvo vanjskog faktora bitno. Ja bih jako volio da su Sjedinjene Američke države ovdje intenzivnije prisutne i više bih volio da ovu ulogu, koju kolega Tanasković pripisuje Turskoj, imaju Sjedinjene Američke Države, jer su one ključni kreator ovakvog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu. Ali šta ćemo, stanje je takvo kakvo je.

**Omer Karabeg: I na kraju, gospodine Tanaskoviću, vaš zaključak o ulozi Turske na području bivše Jugoslavije?**

Darko Tanasković: Poći ću od ovoga što je sada rekao gospodin Ćurak. Ja bih radije prihvatio posredovanje Turske, nego aktivniju ulogu Sjedinjenih Američkih Država, zato što je takva uloga Vašingtona, bar tako je pokazalo vrijeme, uglavnom bila na štetu moje države i mog naroda, pa je nama teško zamisliti intenzivnije američko angažovanje, koje bi uvažavalo interese Srbije i srpskog naroda na isti način kao i interese drugih naroda na Balkanu. To je jedna perspektiva koja je verovatno krajnje subjektivna, ali je ona takva i nju dijeli većina u Srbiji. Što se

tiče Turske, ja mislim da bi ona jako dobro učinila kada bi ovdje bila prisutna ekonomski i kulturno. To je država koju ja veoma uvažavam, koja je makroregionalna sila, ali bi dobro bilo kada bi malo manje bila pristrasna i kada bi se turski zvaničnici mogli suzdržati da toliko ne evociraju zlatno doba Osmanskog carstva. To bi prisustvo Turske i njenu ulogu učinilo mnogo prihvatljivijim za sve na Balkanu, uključujući i srpski faktor.

**Omer Karabeg: Vaš zaključak, gospodine Ćurak?**

Nerzuk Ćurak: Smatram da pojam neoosmanizma pripada registru dovršene historije, jer Turska nije ovde prisutna ni sa kakvim spolnim vojnim konitigentima spremnim na nasilje, nego s političkim i ekonomskim potencijalom i pragmatičnom namjerom da u poznatim joj krajevima svijeta osnaži svoju poziciju zahvaljujući prije svega ekonomiji. Turska je danas 17. ekonomska sila svijeta i, kada razvijete snažan geoekonomski potencijal, htjeli ili ne htjeli, ne možete izbjeći da taj potencijal ne prati i onaj geopolitički. Ako pogledate Njemačku, koja se toliko čuva da njeno angažovanje ima geopolitičku dimenziju, njena snažna geoekonomska moć, koja se prostrla duljinom svijeta, utiče na to se ona sve više javlja kao snažan svjetski igrač, jer drugi od nje to zahtijevaju, čak i onda kada ona to ne želi. Ista je priča i sa Turskom, ali generalno - i kada je riječ o Turskoj, a i o svim drugim zemljama - ja mislim da bi bilo jako dobro da prevaziđemo tradicionalne realpolitičke pristupe koji podrazumijevaju balans moći i favorizaciju određenih zemalja. Kada je u pitanju zapadni Balkan - protiv toga sam, a takvih ideja ima, da ovo područje postane teritorija pravoslavno-islamskoga svijeta. Taj eho imperijalizma treba prevladati izgradnjom evropske geopolitike mira, rekao bih kantovskog doma mira koji će se prostrti cjelinom evropskog konitinenta.



Ministri vanjskih poslova BiH i Turske Zlatko Lagumdžija i Ahmet Davutoglu

**BONUS** TRANSPORTATION, LLC



Zapošljavamo owner operatore !

- Commision 10%
- Sedmična isplata
- 24/7 dispečer na raspolaganju
- Saradjujemo sa svim brokerima na prostorima Sjeverne Amerike
- Nudimo fuel cards, trailere, kvalitetan profesionalni dispatch



**616 322 5818**  
**616 719 6064**  
**bonustransllc@yahoo.com**



tel > 1.773.525.4889  
 fax > 1.773.435.6753  
 e-mail > info@styletravelusa.com  
 <4109 North Kedzie Ave, Chicago, IL 60618>

**NAJPOVOLJNIJE** karte za Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju i sve ostale destinacije!

Nudimo i usluge prevoda, popune i ovjere dokumenata.

Nudimo i paket aranžmane za

- \* Mexico
- \* Caribbean
- \* Hawaii



<www.styletravelusa.com>



**Am Dent, Inc.**



**Dental Care for Entire Family**  
**Dr. NAZNEEN S. DALWAI, DMD**

- \* Cleaning and Gum Treatments
- \* Bleaching, Bonding and Veneers
- \* Crowns and Bridges
- \* Tooth Colored Fillings
- \* Extractions
- \* One Hour Whitening (\$250)
- \* Dentures and Partial
- \* Bad Breath Treatment
- \* Root Canal Treatment
- \* Snoring Problem
- \* Thumb Sucking Problem
- \* Teeth Grinding Problem



**Let us give you a winning smile!**

**Late Evening and Weekend Hours :: Phone 770.279.5000**

Most Insurances Accepted  
 Medicaid (uder 21) Peachcare  
 Major Credit Cards

**NOW OFFERING!** Ortho (Braces) Special - FREE Ortho Consultation  
 New Patient Special (Exam, X-Rays, Cleaning) - ONLY \$75  
**0% Financing up to 12 Months through Care Credit**

**www.drnazneendalwai.com :: 895 Indian Trail Road, Suite 11, Lilburn, GA 30047**

MUHAMED FILIPOVIĆ:

## Princip je bio borac za slobodu, a Mlada Bosna bosanski a ne srpski pokret!

**F**ilipović ukazuje da bi bilo apsurdno da Ferdinand dobije spomenik u Sarajevu, jer je bio predstavnik zemlje okupatora, a BiH, kaže, nema nikakvog razloga za pije- tetom prema njemu

Jedan od najpoznatijih bošnjačkih intelektualaca i član Akademije nauka BiH Muhamed Filipović tvrdi da je Srbin Gavrilo Princip, atentator na prijestolonasljednika Austrougarske Franca Ferdinanda, prije gotovo 100 godina u Sarajevu, bio borac za slobodu i protiv okupacije svoje rodne zemlje.

- Spomen ploču sa likom zaslužuje Princip i to na mjestu gdje su bile nekada njegove stope, koje su tokom rata uništene - kaže Filipović i ističe da ne razumije potrebe BiH da abolira svoje okupatore.

Filipović podsjeća da je princ prestolonasljednik u Sarajevu došao kako bi nadgledao manevre austrougarske vojske, koji su se izvodili na granici sa Crnom Gorom i sa Srbijom. On, takođe, podsjeća da je svojevremeno, čini mu se, kaže, 2007. godine, oštro kritikovao predsjednicu Gradskog vijeća Sarajeva, koja je Otu fon Habzburgu uručila povelju počasnog građanina prijestolnice BiH

- Ne mislim - kaže Filipović - da države koje su inicirale da se na Vidovdan 2014. nizom manifestacija u Sarajevu obilježi 100 godina od Prvog svjetskog rata, žele dobro ni BiH, ni narodima koji u njoj žive. Mislim da oni žele da operu svoj obraz i svoje ruke, jer su oni takođe saučesnici i proizvođači Prvog svjetskog rata - rekao je Filipović.

On smatra da je obilježavanje te godišnjice trebalo da

organizuju bosanske institucije, simpozijumom koji bi bio posvećen isključivo odnosu Bosne i Austrije i osvjetljavanju djelovanja mladeži i drugih političkih faktora u tom periodu. U tom kontekstu bio bi, dodaje, osvjetljen i atentat i sama ličnost Principa.

Filipović navodi da se oko Sarajevskog atentata stvara apsolutno nepotrebna i, kako kaže, nažalost loša atmosfera u kojoj se javljaju različiti interesi.

- Gavrilo Princip je sa mog stanovišta i stanovništa odno- sa i situacije iz koje nastaje i na koju reaguje - borac za Bosnu i Hercegovinu. On je borac protiv austrougarske okupacije nje- govog rodne zemlje. On je borac protiv politike Austrougarske koja je bila prozelitska i eksploatatorska - rekao je Filipović.

Za njega je Princip mladi idealista, koji je veoma volio svoju zemlju i mrzio njenog okupatora, a Ferdinand je bio simbol svega toga. Princip se tome usprotivio aktom lišenim lične mržnje, što je jasno iz dokumenata sačinjenih tokom nje- govog isljeđivanja, precizan je Filipović. Sarajevski atentat se, dodaje, ne može porediti sa terorizmom, jer je u to vrijeme atentat bio legitiman način borbe protiv onih koji su ugnjeta- vali jednu zemlju, odnosno njen narod.

Filipović ističe da austrougarska okupacija BiH nije bila "posljednja riječ austrougarskih ambicija" na prostoru Balkana, već se ona projektovala i na druge prostore - dolinu Lima, dolinu Ibra, dolinu Morave i, vjerovatno, dolinu Vardara.

- To je politika, koja je imala svoj izraz u izgradnji tzv.

Muhamed Filipović



bagdadske željeznice, povezivanjem njemačkog političkog interesa sa Turskom - priča Filipović.

Pritom se, kaže, zaboravlja da je Austrougarska nasilno ušla u BiH, da je pobila veliki broj ljudi prilikom okupacije BiH, da joj se veliki broj građana BiH suprotstavio, kao i da je izazvala veliki egzodus kada je, u prvi mah nakon okupacije, BiH napustilo oko 300 hiljada ljudi. Zaboravlja se, dodaje, i da je Austrougarska u BiH uselila 200.000 katolika i da je velika sredstva uložila u obnovu katoličkih crkava na području BiH, koje su, nakon što su ojačale, počele da sprovode politiku prisiljavanja stanovništva na katoličanstvo.

Zato su, ističe Filipović, postojali veliki razlozi za ljude koji su živjeli u BiH da se protive Austrougarskoj vladavini i da se protive njenoj politici.

- To protivljenje je imalo nekoliko osnova. Prije svega, Austrija je diskriminirala pravoslavno stanovništvo u pogledu razvoja, tako da je nastao pokret za nacionalno prosvjetnu autonomiju Srba. Potom, nastaje i pokret za tzv. prosvjetnu autonomiju Muslimana koju je vodio muftija bosanski Džabić - priča Filipović.

On ističe da u tom periodu nastaje tendencija zajedničkog djelovanja Srba i Muslimana, ali isto tako bilo je i razloga da se razvije opozicija sa stanovišta socijalnih prilika i nastanka gradske sirotinje kada se javlja i radnički pokret i socijaldemokratija. To je period i kada širom Evrope nastaju revolucionarni pokreti mladih, među kojima je bila i Mlada Bosna. Svi oni su tada i danas smatrani nacionalnim revolucionarima protiv tuđinske vladavine ili protiv socijalnog i nacionalnog ugnjetavanja

- Mlada Bosna je bila bosanski, a nikako srpski pokret.

Bilo je stoga normalno da Srbi BiH smatraju svojom zemljom, jer su u njoj živjeli vijekovima i nikada nije bilo postavljano pitanje njihovog izdvajanja.

Ističe da se upravo u takvom ambijentu izrodio Princip koji je, iako maloljetan, bio veoma ogorčen zbog vladavine Austrougarske, ne samo zbog toga što je to bila strana sila, već i zbog načina na koji je ona vladala. Zato je postojala velika solidarnost među ljudima protiv Austrije. Govoreći o vezi između atentata u Sarajevu i Prvog svjetskog rata, Filipović je rekao da je to najobičnija spekulacija koja je davno odbačena u istorijskoj literaturi.

- Nakon Prvog svjetskog rata nastala je ogromna literatura o uzrocima njegovog nastanka i u svim relevantnim istoriografskim analizama odbačena svaka suštinska povezanost između atentata i uzroka njegovog početka - ukazao je Filipović, istakavši da je Prvi svjetski rat dugo godina unazad "pripreman" u politikama tadašnjih sila.

To je, dodaje, bila želja Nemačke i Austrije da i oni dobiju svoje kolonije, koje su do tada bile u rukama Engleske, Francuske, Španije, Portugala, Holandije i Belgije. A činjenica da je i Austrija željela rat proizlazi iz načina na koji je postavila ultimatum Srbiji, tako da, kako kaže, na njega nije bilo moguće odgovoriti.

- Ultimatum je sadržavao takve zahtjeve koji bi značili negaciju srpske suverenosti. Nijedna ozbiljna država koja drži do sebe ne može pristati da preda aspekte suverenosti, koji pripadaju isključivo toj državi u ruke druge države, pa prema tome ni Srbija nije mogla dati pravo Austriji da na njenoj teritoriji vrši istrage, jer bi to bila penetracija nacionalnog prostora - zaključio je Filipović.



# KRISTALNE LOBANJE

**N**ađeno je ukupno trinaest kristalnih lobanja na područjima nekadašnjih astečkih i majanskih gradova, a najpoznatija je ona koju je pronašao Mike Mitchell-Hedges, ponajviše zbog dva razloga. Prvi je činjenica da ovaj artefakt do najsitnijih detalja po obliku, veličini i konturama odgovara pravoj ljudskoj lobanji, čak ima i odvojitvu čeljust. Osim toga, lobanja je napravljena neslućenom tehnikom za koju naučnici drže da ju je i danas nemoguće replicirati.

Napravljene su od jednog komada kvarca, od materijala kojeg mi danas koristimo u našim mikro-čipovima, i smatra se da posjeduju nevjerovatne moći. Vjeruje se da ako se lobanje ujedine da mogu spriječiti katastrofu.

Istraživač Mike Mitchell-Hedges je sa svojom kćerkom Annom 1927.g. otkrio jednu takvu lobanju u gradu Maja Lubantum. Raznim testovima se željelo utvrditi kako su lobanje nastale. Starost kristala je nemoguće odrediti i zato mnogi naučnici smatraju da su lobanje lažne i napravljene u novije vrijeme, a ne da potiču iz drevnih civilizacija. Zaključili su da je Mitchell-Hedgesova lobanja izrađena uz pomoć napredne tehnologije. To je naravno povelu pretpostavku da je lobanja lažna. No, postoje i oni koji su povukli paralelu napredne tehnologije izrade sa vanzemaljskom naprednom civilizacijom. Ili pak teorija da su lobanje napravljene na Atlantidi, za koju se smatra da je bila dom vrlo napredne civilizacije. Pri ispitivanju lobanje otkrili su da lobanja proizvodi zvukove, mirise, te da sjaji u određenim trenutcima. Stručnjaci su se složili da bi za izradu takve lobanje bilo potrebno minimalno 70 godina svakodnevnog rada i to uz pomoć tri generacije majstora, te da uz tehnologiju dostupnu tada ljudi nisu bili u stanju napraviti takvu lobanju.

Otkriveno je da je lobanja napravljena od određenog kristala koji se danas koristi u raznim komunikacijskim sistemima, pa tako nije odbačena mogućnost da služi kao sredstvo prenošenja znanja, ili sredstvo komunikacije. Slične kristale koristi NASA, te čiste kristale izrađene pri nultoj gravitaciji. Naučnici se slažu da je otkriveno 8 od 13 lobanja. Neki smatraju da su lobanje postavljene na Zemlji od izvanzemaljaca, te da ćemo njihovo značenje otkriti kada budemo dovoljno evolucijski napredni. Smatra se da je sada to vrijeme. Prema toj teoriji lobanje su raspršene po Zemlji, na sjecištima jakih



gravitacijskih vorteksa.

Prema legendi Maja, bogovi s neba su dali kristalnu lobanju čovjeku. Ta lobanja je sadržavala tajne bogova. Kroz molitvu i ritualne Maje su uspjeli izvući znanje iz lobanje, te su tako naučili kako izraditi preostalih 12 kristalnih lobanja. Pretpostavlja se da Mitchell-Hedgesova lobanja posjeduje nadnaravne moći. Zrači posebnom energijom. Neki ljudi kažu da su vidjeli razne slike unutar lobanje, a jedna od njih je slika NLO-a. Vlasnici nekih lobanja kažu da su imali halucinacije, različite snove u kojima su vidjeli drevne civilizacije, da su im lobanje ispunjavale želje ili su mogli vidjeti budućnost.

Kristalne lobanje su sasvim sigurno vrlo zanimljiva tema svakome ko imalo voli pustolovinu, zagonetke i legende. Mašta proradi na samu pomisao ujedinjenih 13 lobanja. Je li zbilja moguće da se neka čudna energija oslobodi i proširi Zemljom? Ili se apsolutno ništa ne bi dogodilo. Jesu li lobanje zbilja napravljene vrlo davno, i ko ih je napravio? Kako? Zašto? Nekako nema smisla da bi lobanje tako precizno izrađene nastale samo ovako, bez nekog određenog razloga. I u tom slučaju zašto bi ih bilo više od jedne?

Poštovani čitaoci, redakcija Europa Magazina će rado objaviti i Vaš tekst, ako nam ga pošaljete na e-mail adresu [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info). Ne zaboravite - ovo je i Vaša novina!



*jedna web stranica za sve vaše potrebe*

**[www.bosnianyellowpages.us](http://www.bosnianyellowpages.us)**

# Samsung na marketing troši 14 milijardi dolara godišnje

**K**ako javljaju svjetski mediji, očekuje se kako će Samsung u ovoj godini na marketinške aktivnosti za svoje uređaje potrošačke elektronike potrošiti čak 14 milijardi dolara.

Ovaj iznos predstavlja 5,4% od ukupnih kompanijinih prihoda, dok Apple na marketing troši tek 0,6% prihoda. Samsung je ovim udjelom zasjeo na prvo mjesto ljestvice između 20 svjetskih najbogatijih kompanija.

Prema riječima koje stižu od Samsungovih predstavnika, ulog se itekako isplatio – kompanija je postala uvjerljivo najveći proizvođač smartphona, ali i običnih mobitela.



# Microsoft i Sony ne zarađuju previše na svojim konzolama

**P**rodajna cijena konzole Xbox One samo je 28 dolara veća od cijene njene proizvodnje, tako da ni Microsoft, poput Sonyja, ne ostvaruje veliku zaradu prodajom konzole.

Microsoft prodaje Xbox One po cijeni od 499 dolara nakon što je potrošio 471 dolara da ga napravi, sudeći po kompaniji IHS koja je dobila uvid u sve komponente i njihovu cijenu.

Cijena proizvodnje konzole je 90 dolara viša od 381 dolara, koliko Sony troši na PlayStation 4, koji se prodaje po cijeni od 399 dolara. To znači da Sony zarađuje svega 18 dolara po prodatoj konzoli.

Zašto je proizvodnja Xbox Onea toliko skupa?

Kinect košta 75 dolara, ali je najskuplja komponenta AMD-ov mikroprocesor koji Microsoft košta 110 dolara. Cijena memorijskih čipova iznosi 60 dolara, dok svi ostali dijelovi koštaju 332 dolara.

Čini se da i Microsoft, poput Sonyja, ne očekuje zaradu direktnom prodajom konzole već se oslanja na zaradu od prodaje igara.

Kako vrijeme bude prolazilo, cijene komponenti će padati, međutim to samo može natjerati Microsoft da dodatno smanji cijenu konzole kako bi poboljšao njenu prodaju.



# Porsche Macan stiže na proljeće

**S**va ona neizvjesnost koja je posljednjih mjesec dana vladala oko novog Porscheova crossovera više nije prisutna. Razlog tome je službeno otkrivanje ovog noviteta koje je odrađeno uoči salona u Los Angelesu gdje je imao svoju premijeru. Porsche Macan u prodaju će krenuti početkom aprila i to u tri varijante standardno opremljene pogonom na svim točkovima...

Najnovije Porscheovo ostvarenje ugledalo je svjetlo dana. Novi Macan stigao je u Los Angeles odakle će dalje krenuti obilaziti ostale smotre automobila zakazane do njegova izlaska na tržište rezerviranog za proljeće sljedeće godine. Uz Los Angeles Macan je posjetio i Tokio gdje će također biti izložen sljedećih nekoliko dana. Za početak Porsche nam je servirao skromnu galeriju fotografija, nekoliko video uradaka i pokoji podatak o novom crossoveru.

Tako sada znamo da će on u startu biti dostupan u Macan S, Macan S diesel i Macan Turbo izvedbama. Sve one će dolaziti opremljene pogonom na svim točkovima i PDK mjenjačem, a tu su i sportski upravljač s polugama za promjenu brzina, veliki naplatci, vrhunski audio sistem i vrata prtljažnika koja otvara elektronika. Oni kojima to nije dovoljno mogu posegnuti za zračnim ovjesom, PTV Plus sistemom i PDLS

Plus sistemom svjetala koji su dostupni kao opcija.

Ono što vjerojatno sve najviše zanima jest motorizacija koju je Porsche nagurao u Macan. Osnovni Macan S tako pokreće 3.0-litreni V6 biturbo s 340 KS. Ta snaga na sve točkove prelazi preko sedam-stepenskog PDK mjenjača. Maksimalna brzina koju on donosi Macanu staje na 254 km/h uz sprint do stotke za 5.4 s i prosječnu potrošnju od 9.0 l/100 km te nivou CO2 od 212 g/km.

S druge strane tu je Macan S Diesel koji pokreće 3.0-litreni V6 turbo s 258 KS. Ovaj motor prosječno troši 6.3 l/100 km i u atmosferu ispušta 164 g CO2/km. Iako se radi o dizelašu on Macanu osigurava odlične performanse donoseći mu maksimalu od 230 km/h i sprint do 100 za 5.3 s.

Šećer smo ostavili za kraj, a on je upakiran u Macan Turbo. Ispod haube se nalazi 3.6-litreni V6 biturbo s 400 konja. Ta snaga dovoljna je da najjači Macan postigne maksimalnih 266 km/h i do stotke dođe za 4.8 s. Taj sprint može biti i brutalniji ako je Macan opremljen Sport Chrono paketom opreme kada do stotke dođe za 4.6 s. Maksimalna brzina deklarirana je kao 266 km/h uz potrošnju goriva od 9.2 l/100 km i emisiju CO2 od 216 g/km.



one call

could save you 28%  
on car insurance\*

Call 1-855-297-3881 to see how much you could save.

**esurance**  
an Allstate company

\*National average annual savings based on data from customers who reported savings by switching to Esurance between 12/1/11 and 4/30/12.  
© 2012 Esurance National Service, Inc. All rights reserved. CA license #00000000

# Olde Salem Apartments

- \*2 Bedroom Apartment Homes
- \*Total Electric
- \*Free Water
- \*Pool & Clubhouse
- \*W/D Connections
- \*Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- \*Large Patios/Balconies

**Za sve informacije na našem jeziku  
obratite se Nermini. Tel: 770-963-7057**

**345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045**

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens.  
Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr.  
& turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone  
Mountain St. We are on the left.

\*Prices & Specials Subject to Change.\*\*With Approved Credit.

**CALL FOR SPECIAL OFFERS\***



**NO APPLICATION FEE! \*\***

## Sylvester Stallone i Robert De Niro kao ostarjeli bokseri: "Obračun legendi"

Dvije glumačke legende, koje su tokom svoje bogate karijere među ostalim odglumili dva najveća boksera filmskog svijeta, sada će se naći prsa o prsa... u ringu!

Sylvester Stallone je šest puta tokom karijere obukao bokzerske rukavice kao Rocky Balboa, dok je Robert De Niro isto učinio jednom, kao Jake La Motta. Oba su lika ušla u filmsku istoriju kao najbolje ekranizirani sportisti, a do dana su današnjeg ostale kao najbolje uloge dvojice legendarnih glumaca. Zato sada, kada već gaze u 70. godine života, Stallone i De Niro žele još jednom stati u ring, ali ovaj put jedan naspram drugoga!

Obračun legendi (Grudge Match) je drama-komedija o dvojici bivših bokzerskih prvaka, Henryju "Razoru" Sharpu (Stallone) i Billyju "The Kidu" McDonneanu (De Niro), koji su osamdesetih godina prošlog vijeka bili najveći sportski rivali. Međusobno su se borili u dva meča, te je svaki od njih odnio po jednu pobjedu, a veče uoči njihove treće, odlučujuće borbe, Razor je objavio




svoje povlačenje iz boksa, i to bez ikakvog objašnjenja. Sada, 30 godina nakon tog događaja, bokzerski promotor ovoj dvojici nudi po 100 hiljada dolara da se posljednji put vrate u ring i jednom za svagda pokažu koji je najbolji.

Moramo priznati da ovo izgleda prilično zabavno. Osim dvije legende, u filmu će se pojaviti i komičar Kevin Hart, te Alan Arkin i uvijek rado viđena Kim Basinger, a ne nedostaje humorističkih situacija i home image-a kulturnim prethodnicima (scena u kojoj se Stalloneov lik sprema udariti juneću polovicu naprosto je genijalna). Hoće

li Obračun legendi ispuniti naša očekivanja ili ne, moći ćemo vidjeti već od 25. decembra, kada film kreće u kino distribuciju.



*Nobelovac Eli Wiesel je napisao predgovor ovoj knjizi u kome kaže:  
"Dante nije bio u pravu. Pakao ne sadrži devet nego deset krugova.  
Rezak Hukanović nas vodi do posljednjeg, najsmelijeg i srceparajućeg.  
Ovo djelo je prepuno emocija i nevjerovatnih događaja, pisano od strane autora koji je  
bio svjedok tragedije raspada bivše Jugoslavije. Imperativ je čitati i potruditi se da se  
knjiga pročita."*



**Prodaja:**

**011387 33 552 745**

**Izdavač**  
**"BAYBOOK"**  
Radićeva 4,  
71000 Sarajevo  
[www.buybook.ba](http://www.buybook.ba)

## Nepostojanje teksta himne: Himna i fudbal

**N**i dvanaest godina neuspješnih pokušaja, ni desetine hiljada eura potrošene na komisije, nisu pomogle da bh himna dobije tekst. Nedavno je iz Parlamenta BiH došla inicijativa da se ponovo formira komisija i utvrdi tekst himne - ovaj put za ljubav bh fudbalske reprezentacije. Katastrofalno političko stanje, diskriminirajući ustav, te sankcija iz EU tako su postale sporedna, a fudbal najvažnija stvar u zemlji. Je li vrijeme za novo poigravanje s državnim simbolom?

Ni sankcije, ni kritike, ni pritisci - ništa tako inspirativno ne djeluje na bh. političare kao fudbal.

„Plasman na svjetsko prvenstvo sigurno će biti zapažen u cijelom svijetu, da Bosna i Hercegovina postoji, da Bosne i Hercegovine ima i da Bosna i Hercegovina treba da bude. Nepostojanje teksta himne mislim da ne zaslužuje ono što bh. nogometna reprezentacija treba da ima. Bez pjesme znamo da je upola nevrjednije ono o čemu se govori. Ova inicijativa da Vijeće ministara napravi tekst prijedloga, uputi nama u parlamentarnu proceduru, da to što prije donesemo, jer na kraju krajeva, to je naš zadatak i obaveza prema onom što su nam priredili“, kaže Mladen Ivanković Lijanović.

Njegov kolega iz parlamentarne klupe i član bivše Komisije za izbor teksta Himne Slavko Jovičić ne slaže se s njim.

**Plodom nisu urodili ni dvogodišnji napori etnomuzikologa, političara, pjesnika, koji od preko 300 tekstova nisu uspjeli pronaći pravi - prihvatljiv za sve.**

„Ništa im himna neće pomoći, tekst, da bolje igraju. Oni će dobro igrati, svakako. Mislim da do tada ne bi tekst ni naučili“, kaže Jovičić.

Plodom nisu urodili ni dvogodišnji napori etnomuzikologa, političara, pjesnika, koji od preko 300 tekstova nisu uspjeli pronaći pravi - prihvatljiv za sve. Je li momenat za novi tekst pitamo potpredsjednika SDA Asima Sarajlića.

„Mislim da nije realno u ovom političkom ambijentu danas, devet mjeseci prije izbora, pokretati ovakvu inicijativu, jer je politička situacija u Bosni i Hercegovini toliko složena, da ne može proći ni puno jednostavnija stvar. Moguće je formirati komisiju, ali nije realno da dođemo do nekog rezultata“, smatra Sarajlić.

Nije realno ni da BiH ponovo u nečiji džep stavi 30.000 eura, koliko je potrošeno za rad na prošlom i neuspješnom tekstu himne. Propala je i prošlogodišnja inicijativa da se formira nova komisija, a ni Lijanovićeva 'treća sreća' nije na boljem putu.

„Ne bi trebalo gubiti energiju na to, jer treba stvoriti drugačiji ambijent, ambijent većeg stepena povjerenja u Bosni i

Hercegovini, i tada će se moći doći do teksta. U ovoj situaciji to je skretanje pažnje javnosti na nešto što ima značaj, ali daleko manji od druge situacije u Bosni i Hercegovini, gdje veliki broj građana živi na rubu siromaštva, gdje je velika nezaposlenost, gdje je velika nestabilnost koja je dovela do ekonomske i socijalne nestabilnosti. Međutim, tu treba mnogo raditi, i onda - po starom, dobrom običaju, radićemo nešto drugo da bi rekli da nešto radimo, a neće se baviti onim stvarima koje su od životne važnosti“, ocjenjuje predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić.

Sav silni rad otišao je niz vjetar prije pet godina i pao na prvom ozbiljnom ispitu, što je potvrdio i tadašnji predsjedavajući parlamentarne Komisije koji je usvojio nesuđeni tekst bh. himne Hilmo Neimarlija.

„Ne sjećam se neke od tih procedura u Parlamentarnoj skupštini BiH u koju je javnost bila tako intenzivno i sa takvim zanimanjem uključena i u koju je uključen veći broj autora prijedloga pjesama i koja je tako osjetljivo, mukotrпно vođena tim teškim usaglašavanjima i koja je na kraju naprosto ismijana“, rekao je Neimarlija.

Baš kao Pape sa svojim Zmajevima pozitivnu energiju građanima bi kroz tekst himne unio još jedan od članova nekadašnje Komisije - Martin Raguž, predsjednik HDZ 1990:

„Vrijeme je za pozitivne stvari, o tome stalno govorim, koliko god to izgledalo donkihotski, da ljude i javnost uvjerimo da možemo donijeti odluke gdje će se ljudi osjećati dostojanstveno, kredibilno, kad svira himna, kad se nastupa u ime zemlje, kad se predstavlja zemlja. Mislim da je baš to ta politička klima, kada ćemo ili probiti tu negativnu političku klimu i otvoriti vjeru da možemo to rješavati, ili ćemo se predati i reći - nemoguće“, kaže Raguž.

Bolje i himna bez teksta nego farsa s tekstom, smatra Mario Knezović frontmen grupe Zoster koja je opjevala svu apsurdnost BiH.

„Možda je lakše da nema teksta ako to diže tenzije. Riječi trebaju biti nešto što će prihvatiti svi. Onda je bolje to ostaviti za neka druga vremena. Bolje se dogovoriti nego praviti još jedan konflikt“, naglašava Knezović.

Tri naroda bi bila najsretnija kad bi se pokrenula tri najveća bh potencijala i svako bi pjevao svoju pjesmu, tvrdi Jovičić:

„Energetika, voda, poljoprivreda. Kad bi to uspjeli da stavimo u funkciju, narod bi onda pjevao, svejedno mu, dal' pjevao sevdalinku, himnu, šta god mu na um padne. Bili smo doveli do kraja, ali uvijek neko nađe. Eto, mene su optužili što sam ja insistirao da u himni budu tri strofe, da u jednoj bude zastupljena Bosna, u drugoj Hercegovina, u trećoj Krajina.“

Bosni i Hercegovini tekst himne sigurno bi mnogo značio, pa i fudbalerima u reprezentaciji. No, poznavajući bh političare uz njihovu bi pjesmu bilo teško igrati - čak i fudbal.

## ENES BEGOVIĆ:

“Šutio sam o svojoj bolesti jer nisam želio da me neko žali, oplakuje...”

**E**nes Begović se podljednih mjeseci nije puno eksponirao u javnosti. Iznenadnu pauzu morao je napraviti iz zdravstvenih razloga.

Ove godine, izuzmu li se dva mjeseca tokom ljeta, kada su nastupi u pitanju, više si bio prisutan u inozemstvu nego na domaćem terenu.

- Posljednji CD odnosno te pjesme probudile su publiku u dijaspori više nego ikada i tako su uslijedili svi ti brojni pozivi za nastupe u inozemstvu. Ljeto je u Bosni bilo jako burno, imao sam dosta izuzetno uspješnih gostovanja.

Stalno spominješ pjesmu „Lijepa je“, a zanimljivo za istu je i to što se u spotu pojavljuje Ana Mirjana Račanović, jedna od najljepših Bosanki.

- Uz dužno poštovanje prema svim misicama, svi vjerujem dijele moje mišljenje da je ona jedna od najljepših žena u BiH. I zbog samog naziva pjesme ona je bila jedini ali i najbolji izbor. Privatno sam jako dobar i sa Anom i njenim suprugom Alenom i roditeljima. Kada sam ih nazvao i pitao svi su bili oduševljeni, posebno Ana, i odmah je pristala da se pojavi u spotu koji smo snimali na Vlašiću.

Ostao si vijeran Hayat produkciji iako se pričalo da ćeš im okrenuti leđa i to zbog „Granda“?

- To nije tačno! Uspješno saradujem i sa jednom i drugom kućom, ali prioritet ima Hayat jer je naša produkcijska kuća koja me je do sada uvijek ispoštovala u svemu. Ja sa Hayatom nemam ni najmanji problem i više mi nego odgovara njihova politika u radu. Što se tiče „Granda“ saradujem i s njima kada je riječ o srbijanskom tržištu, baš kao i sa „Croatia Records“ zbog Hrvatske.

Jesu li i dalje uz pjesmu, fudbal i tenis obavezni u tvom životu?

- Zagovornik sam zdravog života. Vrlo teško ću se odreći sporta. Volim igrati fudbal ili igrati tenis i tako nadomještam onu energiju koju izgubim na nastupima.

U posljednje vrijeme imao si dosta zdravstvenih problema. Nekoliko puta si operisan ali takve informacije nisu procurile u javnost.

- Nisu jer ste evo između ostalog i vi, iako ste imali informacije, odlučili da malo sačuvate moju privatnost. Imao sam dosta zdravstvenih problema koji su sada hvala Bogu iza mene. Imao sam nekoliko operativnih zahvata i zbog toga se nisam pojavljivao ni u medijima ni na nastupima. Sada sam hvala Bogu dobro i polako se, uz odobrenje doktora, vraćam obavezama. Veliko hvala profesor doktoru Kandiću u svim uposlenim na njegovoj privatnoj klinici. Zahvaljujem im se od srca za sve ono što su mi pružili tokom mog liječenja i oporavka.

No, bilo je i onih koji su se naslađivali tvojim narušenim zdravljem? Sada si sve ostavio iza sebe i vraćaš se starim-novim obavezama?

- Vraćam se polako starim obavezama. Ne smijem pretjerivati odnosno ne mogu kao prije da tako često nastupam. Organizam se još uvijek oporavlja poslije svega i ne smijem rizikovati. Pored doktora i osoblja klinike u kojoj sam operiran, svakako sam veliku podršku imao od svoje porodice, ali i kolega. Hvala im! Bilo je i onih „drugih“ koji su očito jedva dočekali da se takvo što desi, koji su se time naslađivali, ali na njih ne trebam trošiti vrijeme. Nevažni su u mom životu, pogotovo sada. Nisam želio od sebe napraviti nekoga koga treba sažaljevati, za kim treba plakati, jaditi... i zbog toga sam šutio, nikome nisam pričao o svojoj bolesti. Sada kada je sve prošlo druga je priča. Jer da sam to pričao u periodu kada sam bio u bolnici, oporavljao se... telefoni bi stalno zvonili, svi bi zvali... ne bih se mogao odmoriti ni oporaviti kako treba. Neka se nikada nikome ne desi ništa ružno pa ni onima koji su meni to poželjeli jer ima neko ko sve vidi i čuje.

### Obavezno idem u Brazil

- Sudija u Brazilu ne smije svirnuti početak utakmice bez mene (smijeh). Dvije posljednje utakmice zbog zdravstvenih problema nisam mogao pratiti, ali ću sve nadoknaditi u Brazilu gdje idem sa prijateljima i mislim da ću biti među najvatrenijim najvjajcima – dodaje Enes.

### „Bosanac“ se najviše traži

- „Bosanac“ je neprikosnovena pjesma koju najviše pjevam na nastupima. Nekada prije nastupa sebi obećam kako te večeri neću pjevati tu pjesmu, ali uvijek je publika traži i moram je pjevati i to po nekoliko puta. Ima još nekoliko pjesama koje više puta pjevam, ali je „Bosanac“ na broju jedan. Ugavnom ja počnem pjesmu, a publika je završi – kaže Begović.



Enes Begović i Tifa

## FORBES: MADONNA JE NAJPLAĆENIJI SVJETSKI MUZIČKI UMJETNIK



Kako kaže Forbes, Madonna je najplaćeniji svjetski muzičar. Isti magazin proglasio je Madonnu 'celebrityem' koji je u 2013. godini zaradio najviše para inkasirajući ukupno 125 miliona dolara.

Intenzivna svjetska 'MDNA' turneja, ukupno prodani 'merchandise', linija odjeće i vlastita linija parfema bili su dovoljni da gore spomenutom cifrom preskoči Lady Gagu koja se utaborila na drugom mjestu ove ljestvice.

Treći je Bon Jovi, već nekoliko godina konstantni stanovnik Forbesovih najplaćenijih. Slijede Toby Keith, country izvođač, zatim Coldplay sa zaradom od 64 miliona, a isti ujedno i zatvaraju Forbesovih Top 5.

Podsjetimo, u aprilu ove godine Madonna je izjavila kako joj je velika želja surađivati s Daft Punkom, a za NME je suptilno nagovijestila i novi album koji bi mogao izaći negdje u 2014.

Evo i Forbesove liste TOP 10 najplaćenijih pjevača:

- Madonna - \$125m
- Lady Gaga - \$80m
- Bon Jovi - \$79m
- Toby Keith - \$65m
- Coldplay - \$64m
- Justin Bieber - \$58m
- Taylor Swift - \$55m
- Elton John - \$54m
- Beyoncé - \$53m
- Kenny Chesney - \$53m



## Murdoch se razveo po treći put

Rupert Murdoch, 82-godišnji medijski magnat, i njegova treća supruga Wendi Deng saopštili su u New Yorku da su postigli prijateljski sporazum o razvodu.

Rupert Murdoch i 44-godišnja Deng su se nakratko pojavili pred njujorškom sutkinjom Ellen Gesmer koja je izrazila zadovoljstvo zbog prijateljskog sporazuma.

Par nije dao nikakve izjave nakon razgovora sa sutkinjom.

Objavili su saopštenje u kojem se navodi: "Sretni smo što možemo objaviti da smo postigli prijateljski sporazum o svim pitanjima koja se odnose na naš razvod. Idemo dalje s uzajamnim poštovanjem i zajedničkim interesovanjem za zdravlje i sreću naših dviju kćerki".

Rupert Murdoch je zatražio razvod u junu, nakon 14 godina braka.

Neki američki mediji su objavili da je Wendi Deng dobila luksuznu kuću na 5. Aveniji u New Yorku procijenjenu na 44 miliona dolara.

Par je potpisao predbračni ugovor, izmijenjen u toku braka, u kojem se garantira da razvod neće ugroziti vlast australsko-američkog magnata u njegovoj medijskoj grupi, koja je u junu podijeljena na dvije kompanije, jednu za pisanu štampu News Corp i drugu za televiziju i film 21st Century Fox.

Wendi Deng i njene dvije kćerke nemaju pravo glasa u News Corpu, za razliku od ostalih Murdochovih četvero djece.


Rupert Murdoch, čije bogatstvo Forbes procjenjuje na 13,4 milijarde dolara, drži Wall Street Journal, Sun i londonski Times, kao i New York Post.

Što se tiče televizije, njegovi su Fox, Sky i studiji 21st Century Fox.

Njegov razvod od druge supruge 1999. godine koštao ga je 1,7 milijardi dolara i bio je jedan od najskupljih razvoda na svijetu.

## Adam Levine je najseksepilniji muškarac 2013. godine

Zaručnik Victorijinog anđela Behati Prinsloo je laskavu titulu preuzeo od prošlogodišnjeg pobjednika Channinga Tatum. Ovu laskavu titulu ponijeli su ranijih godina Bradley Cooper i Ryan Gosling.



## Heidi Klum očekuje peto dijete

Slavna njemačka manekenka Heidi Klum (40) očekuje svoje peto dijete, prenose mediji.

Klum je trudna sa svojim bivšim tjelohraniteljem Martinom Kristenom (41), piše Bild podsjećajući da je par u vezi od septembra 2012. godine.

To će biti peto dijete Heidi Klum, koja ima kćer Helene (9) iz veze s poduzetnikom Flaviom Briatoreom, te sinove Henryja (8) i Johana (7) i kćer Lou (4) iz braka s pjevačem Sealom.



**OVAN** (21.03 - 20.04)

Ljubav: Ukoliko ste u braku, pred vama je dobar ljubavni period.

Zdravlje: Ukoliko vas stres ne sagori, onda će sigurno nervoza.

**BIK** (21.04 - 20.05)

Ovog mjeseca novac diktira raspoloženje.

Ljubav: Ukoliko ste u mirnoj i stabilnoj ljubavnoj vezi, ne očekujte veće turbulencije.

Zdravlje: Koristite nešto za jačanje imuniteta.

**BLIZANCIMA** (21.05 - 20.06)

Ljubav: Ova riječ za vas lagano prelazi u domenu prošlosti.

Zdravlje: Manja nervoza početkom mjeseca čini vas podložnim negativnim mislima.

**RAK** (21.06 - 20.07)

Ljubav: Trenutno ste najviše interesiranja usmjerili upravo na finansije i posao, pa je ljubav malo po strani. Zdravlje: Tromiji ste nego inače i manjka vam energije.

**LAV** (21.07 - 21.08)

Imate dovoljno neprijatelja koji jedva čekaju da napravite pogrešan korak.

Ljubav: Dovoljno ste zavodljivi i poželjni za suprotan spol. Zdravlje: Dobro.

**DJEVICA** (22.08 - 22.09)

I dalje čvrsto stojite na poziciji. Saradnici su se uvjerali u vaše kvalitete.

Ljubav: Partner je nekako došao na drugo mjesto.

Zdravlje: Očekujte glavobolju.

**VAGA** (23.09 - 22.10)

Vama je zaista krenulo. Nižete uspjeh za uspjehom. Ljubav: Ljubavni život pomalo trpi zbog drugih stvari kojima ste okupirani.

Zdravlje: Izvrsno.

**ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Iako vam se radno mjesto čini kao poprište borbe, uživat ćete u nekim od zadataka.

Ljubav: Očekujte lijepe trenutke.

Zdravlje: Zdravlje je prilično ugroženo.

**STRIJELAC** (23.11 - 20.12)

Ako je vaš posao na neki način povezan sa inostranstvom, očekujte da ćete imati buran mjesec.

Ljubav: Ukoliko ste u vezi, morat ćete partneru objasniti neke stvari. Zdravlje: Odlično.

**JARAC** (21.12 - 19.01)

Posao koji obavljate bi u narednom mjesecu mogao biti manji nego inače.

Ljubav: Oni koji imaju stalnog partnera mogu očekivati prijatne trenutke. Zdravlje: Čuvajte se.

**VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Ljubav: Podredili ste sve partneru kojem ste sad jako potrebni.

Zdravlje: Isviše ste umorni i to je ono što je najveći problem u toku ovog mjeseca.

**RIBE** (19.02 - 20.03)

Ljubav: Neki od vas će u ovom periodu intenzivnije razmišljati o potomstvu.

Zdravlje: Ovog mjeseca ćete nastojati da poradite na svom izgledu.

## Mala riznica velikih misli

**Leonardo da Vinci** (1799 - 1850)

Slikar koji ne sumnja u svoje sposobnosti malo postiže.

**Winston Churchill** (1874 - 1966)

Ovo još nije kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka.

**Buda** (560 - 480 p.n.e.)


Neko može pobijediti hiljadu ratnika na bojnopolju, ali se ne može mjeriti sa pobjednikom koji je sama sebe pobijedio.

**Johann Wolfgang von Goethe** (1749 - 1832)

I najmudrije ribe glad tjera na udicu.

**Mahatma Gandhi** (1869 - 1948)

Nenasilje je stavljeno na probu onog trenutka kada mu se neko suprotstavi silom.

**Honore de Balzac** (1799 - 1850)

Život muškarca je slava, život žene ljubav.

**Ivan Cankar** (1876 - 1916)

Lijepa je noć čovjeku koji zna da će svanuti dan.

# 4 najgore laži koje smo naučili na časovima istorije

*Pa to svi znaju. Čak i vaša baba tetka koja ima 3 razreda osnovne. Ali to zna i vaša učiteljica, koja se svojski potrudila da vam objasni da je Ajnštajn stvarno bio loš u matematici.*

Ako vas zanima, ova glupost je prvobitno objavljena u rubrici "Vjerovali ili ne" još 1935. godine. I ljudi su povjerovali. Postoje dokazi da je i sam Ajnštajn vidio tekst i samo se nasmijao. A onda je prije večere smislio Teoriju relativiteta.

## *Ali istina je...*

Istina je takva da je Ajnštajn bukvalno kidao matematiku. Sa 12 godina je bio bolji nego što ćete vi ili bilo ko koga znate ikada biti. Toliko je dobro znao aritmetiku da je smatrao da ga škola usporava. Čak je i držao predavanja kao klinac..

## *Kolumbo je otkrio...*

Kolumbo je 1492. godine krenuo zapadnim putem ka Aziji. I svi su procijenili da će brzo umrijeti u najstrašnijim mukama. Iz prostog razloga što su ljudi mislili da je Zemlja potpuno ravna. Ali onda je otkrio Ameriku i dokazao da je Zemlja okrugla. Otprilike to nas uče u školi zar ne?

## *Ali istina je...*

Zapravo potpuno drugačija. U 15. vijeku skoro niko više nije mislio da je Zemlja ravna. Čak ni crkveni inkvizitori nisu spaljivali ljude zbog toga. Inače, prvu teoriju o Zemlji kao lopti je osmislio još Pitagora u Antičkoj Grčkoj.

Zapravo, Kolumbo je koristio navigacione tehnike koje se zasnivaju na činjenici da je Zemlja okrugla. Takođe Kolumbo NIJE prvi otkrio Ameriku a uz to nikada nije ni kročio nogom na kopno, pošto je uglavnom bio na ostrvima Bahama i Kariba.

A ako vas baš zanima, krivac za ovu zabludu je obična budaletina po imenu Washington Irving, koji je napisao novelu o Kolumbu 1838. A onda svi su povjerovali u njegove izmišljotine...

## *Jabuka i Njutn*

Njutn je stvarno bio genije. Tu nema greške. Praktično je izmislio modernu nauku. On je postavio zakone kretanja, vidljivi spektar, brzinu zvuka, osnove termodinamike. I naravno zakon gravitacije. Koji mu je pao na pamet pošto mu je prije toga jabuka pala na pamet. Tačnije na glavu.

## *Ali istina je...*

Istina je da se to nije dogodilo. Njutn baš nikada nije spomenuo nikakvu jabuku. Osim možda kada je od žene tražio da mu oljušti jednu dok je on pisao te svoje brljotine. Zapravo sve je izmislio tip po imenu John Conduitt nekih 60 godina kasnije. A čak ni on nije rekao da ga je jabuka zveknula po glavi, već da je samo vidio da je pala.

A onda se desila čuvena igra pokvarenih telefona u trajanju od nekih 300 i kusur godina i eto fine pričiće za

čas fizike. Doduše potpuno netačne, ali ko još vodi računa o sitnicama. Ali očekujte da za 2 generacije priča dobije još nevjerovatnih elemenata. Recimo da je mrtav pijan ležao pod kruškom kada se to desilo.

## *Kosovski mit*

Gdje je tu greška na temu tako važne stvari kao što je Kosovska bitka.

## *E pa evo.*

Na časovima istorije smo naučili da je sve išlo otprilike ovako. Srbija je bila prelijepa srednjevjekovna zemlja. A onda su se pojavili Turci sa planom i programom osvajanja univerzuma. To se nama (sasvim jasno) *nije baš* mnogo dopalo, pa smo zakazali Bitku na Kosovu.

Miloš Obilić je rekao da će "sutra na Kosovu ubiti Murata", što je i uradio. Ali, Turci su ubili Cara Lazara, odrubivši mu glavu. Krivac je prije svih veliki izdajnik Vuk Branković koji se uplašio i pobjegao.

## *Ali ština je...*

Istina je drugačija. Zapravo potpuno drugačija. Krenimo redom.

Za početak u borbi nije učestvovala samo srpska vojska i samo Srbi, već je tu bila i bosanska vojska kao i brojni Hrvati. Zatim Vuk Branković nije izdao nikoga, nego je čak jedini imao uspjeha u cijeloj bici i odnio pobjedu na svom krilu. U turskim arhivama čak piše da su oni u stvari izgubili Bitku na Kosovu i to prije svega zahvaljujući upravo Vuku Brankoviću.

## *Nije vam dovoljno?*

Ok, onda bi trebalo da znate da ne postoji ni jedno jedino vjerodostojno i nedvosmisleno svjedočanstvo u istorijskim izvorima o Milošu Obiliću. Čovjek nije ni postojao. A pošto nije postojao jasno je da on nije ubio Murata. Već se to desilo u metežu bitke. I Murat nije sjedeo u šatoru nego je bio na konju. Sve to piše u istorijskim arhivama.

Sutra ću na Kosovu ubiti Murata. Ups, možda i neću zato što nisam ni postojao haha.

Bilo bi fino da primjetimo i da Car Lazar zapravo nije ni bio car nego je bio Knez.

Ima još. Neki od cijenjenih historičara poput Aleksandra Solovjeva, Hansa Wiznera, ili Jenny Watson čak kažu da je Kosovska bitka bila samo jedna od uobičajenih oružanih sudara u tom periodu i da nije bila ništa važnija od preostalih 7 koje su se dogodile. Isti autori kažu da je od tih sedam bitaka po svemu sudeći 3 dobila turska vojska, 3 su završene u korist srpske vojske, a jedna je završena zapravo neriješeno (bitka na Sitnici - 1382.)

Zapravo jedino što možemo da tvrdimo sa sigurnošću je da se Kosovska bitka dogodila. I to je otprilike sve. Priznajte da niste to baš očekivali? Ali tako je.

# su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

8	7	9	2	1	3	6	5	4
6	1	4	9	8	5	7	2	3
3	2	5	7	6	4	9	8	1
1	3	6	8	4	7	5	9	2
9	8	2	3	5	6	1	4	7
5	4	7	1	9	2	3	6	8
7	6	3	4	2	9	8	1	5
4	9	1	5	7	8	2	3	6
2	5	8	6	3	1	4	7	9

				9		3		
6		2						
					7	2	6	4
							1	5
	3		8		4		7	
2	8							
9	7	3	5					
						1		6
			1		3			

## PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:  
 Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867  
 E-mail: [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info). Telefon: 678.743.5731.

**KUPON ZA PRETPLATU**  
**12 MJESECI - \$48.00**

NAČIN PLAĆANJA: [ ] ČEK ILI MONEY ORDER  
 [ ] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: \_\_\_\_\_ TELEFON: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

ADRESA: \_\_\_\_\_

GRAD, DRŽAVA, ZIP: \_\_\_\_\_


BROJ KREDITNE KARTICE: \_\_\_\_\_

ISTIČE: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ POTPIS: \_\_\_\_\_



E-mail: [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info) • Tel: 678.743.5731  
 Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE **HÖGAR STRAŠNI**



◇

Čuvala baka sama na selu 2000 ovaca. Došla novinarka da napravi reportažu o tome pa pita baku:

- "Recite Vi nama kako uspijevajte da sami čuvate 2000 ovaca?"

Baka:

- "Pa ja ti to radim cijelog života, navikla sam ja na to."

Novinarka:

- "A koliko Vam je teška jedna ovca?"

Baka:

- "Crna ili bijela?"

Novinarka:

- "Pa recimo bijela."

Baka:

- "30 kg."

Novinarka:

- "A crna?"

Baka:

- "Pa isto."

Novinarka:

- "Dobro, a koliko mlijeka daje jedna ovca?"

Baka:

- "Crna ili bijela?"

Novinarka:

- "Pa recimo bijela."

- "pa 2 litra."

- "A crna?"

- "Pa isto."

- "Dobro, a koliko vune od jedne ovce?"

- "Crne ili bijele?"

- "Recimo crne."

- "3 kg."

- "A bijele?"

- "Pa isto."

Novinarka se naljutila.

Novinarka:

- "Pa dobro, koja je razlika između crnih i bijelih?"

Baka:

- "Pa bijele su moje."

Novinarka:

- "A crne?"

Baka:

- "Pa isto."

◇

**viševi**

**MALI OGLASI**

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.

Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine  
(mali oglasi)  
P.O. Box 867  
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:  
redakcija@europamagazine.info

**Prodaja**

Prodajem kuću na sprat 117m<sup>2</sup> u Novom Travniku, centar grada. Mali poslovni prostor. Cijena po dogovoru. Tel: 01149 703 123 5002

Prodajem stan; Podlugovi, zgrada željeznička stanica, papiri 1/1, 54m<sup>2</sup>, potrebna adaptacija. Tel: 206 969 4447

Prodajem zemljište, površina 5000 m<sup>2</sup>, sa kućom i pomoćnom zgradom, koje se nalazi pored puta Banovići-Živinice, mjesto Donja Višća. Tel: 713-773-1098 ili 011387-65-344-458

Prodajem stanove od 40m<sup>2</sup> do 53m<sup>2</sup> u Banja Luci-Novakovići,

nova gradnja sa terasom, blindo vrata. Tel: 616-970-6504.

E-mail: enkozdz@yahoo.com

Prodajem dva dvosobna stana u Sarajevu: Grbavica 52m<sup>2</sup> i Hrasnica 42m<sup>2</sup>. Zemljište 5000m<sup>2</sup>/Blatnica-Mostar. E-mail: susac@rogers.com

Prodajem dva stana u Sarajevu oba vlasništvo 1/1: 65m<sup>2</sup> (balkon 9m<sup>2</sup>) kod Socijalnog, 65.000 eura, 44m<sup>2</sup> preko puta bolnice Koševo 50.000 eura. Tel: +387-33-644-294

Prodajem trosoban stan 83m<sup>2</sup>, III sprat u Lukavcu, novi dio grada. Namjestena kuhinja, blindirana vrata i jos mnogo toga. Tel: 904 514 2133

Prodajem renoviran stan u Zavidovićima kod bolnice, 76,5m<sup>2</sup>. Montaža. Cijena 60,000.00km. Tel: 904 739 0424

Prodajem kuću sa stvarima u Dvorovima površine 56m<sup>2</sup> sa 2 duluma okućnice i voćnjakom. Kuća ima gradjevinsku dozvolu za eventualnu dogradnju. Tel. 619-913-7914 ili 858-558-0664

Prodajem kuću, Krajišina, Stolac. Nova gradnja, dvospratna, 1 dulum i 225m<sup>2</sup>. Papiri 1/1. Tel: 260-482-8013 ili 260-445-6093

Prodajem kuću, predgrađe Sarajeva, 140m<sup>2</sup>, telefon, struja, voda, 4 duluma zemlje sa 108 voćaka. Tel: 011381 64 886 2544

Izdajem trosoban stan, Lawrenceville. Tel: 678 793 5400

Izdajem dvosoban stan sa dva kupatila na predivnoj lokaciji South County-St.Louis, MO 63125  
Tel: 314 532 3066

**Razno**

Divorced man 50,5'10", 200lb, black-gray hair, black eyes, non-smoker, looking for woman.

E-mail: vatroslavkvadratic@yahoo.com

Žena 60. godina, živi u Njemačkoj, željela bi da upoznamuškarcu radi druženja i mogućeg braka.

Tel: 01149 703 123 6738, Anka.

Prodajem kamion VOLVO 670 2003-950.000 milja, nove gume, hladnjak i mijenjač. Cijena \$12.000  
Tel: 404-660-8229

Čuvala bih djecu u mojoj kući u Grayson-u. Tel: 678 333 6493

Bezbjedno čuvanje Vaše djece.  
Tel: 404 819 3419

Traži se žena za čišćenje kuća. Fleksibilni sati. Mogućnost dobre zarade. Sve informacije na telefon: 404-547-7017

**KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI**

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

---



---



---

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA -

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046  
E-mail: [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info) • Tel: 678.743.5731

*Impressum*

Europa Magazine  
ISSN 1939-3423  
Address: P.O. Box 867  
Lawrenceville, Georgia 30046-0867  
United States of America  
Phone: +1 (678) 743 5731

**Europa**

E-mail: [editor@europamagazine.info](mailto:editor@europamagazine.info)  
[www.europamagazine.info](http://www.europamagazine.info)

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić  
Senior Photographer and Graphic Design Manager: Dan Dalibor Spalat  
Graphic Design: Aldin Ajanovic,  
Internet Presentation: Damir Setkic  
Freelance writer Europe: Milan Pekić  
Community: Enes Selimović  
Marketing manager: Dino Krgo



Pridružite se velikoj i sretnoj porodici  
naših gledatelja, kontaktirajte

*Jedna jedina*  
**BosnaTV**  
bosnatv.com  
USA/Kanada 1.800.771.0790

 **FASTV**  
www.fastv.com  
1-866-639-8911

# EMC CARGO

[WWW.EMCCARGO.COM](http://WWW.EMCCARGO.COM)



 **\$1.290**

**AUTOMOBIL**



**\$1.390**

**SUV/VAN**



**\$690**

**MOTOR**



**\$790**

**JET SKI/ATV**



**\$99**

**PAKET**



**od \$100**

**NAMJEŠTAJ**

(po komadu)

## SELIDBE USA-BOSNA

**KONTEJNERI 20'ST I 40'HC - DOOR TO DOOR**

\* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,  
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

\* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,  
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

**Tel: 1-866-877-7271**